چەند ووتارێك لە بارەی جەنگ:

چۆن حكمەتییەكان، كۆمونیزم سوك و ڕسوا دەكەن!

سەلام عەبدوڵلا

دەستڕاگرتن بەسەر سەرچاوەی نەوت و گاز، بازرگانی چەك، جەنگ بەرپاكردن، قڕكردنی كەرتی خزمەتگوزارییە دەوڵەتییەكان، بێكاركردنی كرێكاران بە كۆمەڵ، سەرلەنوێ دابەشكردن بازاڕەكانی جیهان، ناوەندی كارو هەڵویستی ڕۆژانەی دەسەڵات و سیستێمی سەرمایەداری جیهانگیرە: بۆرژواكان، دوور لە نەتەوەو ئایین، لەسەرەوە تا بن پێیان، بە مۆدێرنترین چەك، خۆیان پڕ چەك كردووە، قەلەڕەشكەكانیشیان بە زمانی"مۆدێرن" لە پێش و پاشی ڕیكلامی شەركەتەكانیان بە"كالاّ"ی جەستەفرۆشی ئافرەتان، بانگەوازی جەنگ دەكەن!

وەزیری حكومەتی ڕابردووی جەنگی ئەلمانی (فۆلكە رویهە) لە ٢٠٠١/٣/٦ وتی: (گرنگی نەوتی قەوقاز بۆ بازاڕی ئۆروپی تا دێ زیاتر دەبێت. . . . لە تونێلەكانی ئاسیای ناوەندەوە تا ئازەربایجان بەرەو ئۆروپا (. . .) بەرپاكردنی جەنگ نزیك بووەتەوە) . لە بڕیارە سیاسییەكانی بەرگری لە ساڵی١٩٩٢دا نووسراوە: (بواری ناوەندی ئەركی لەشكری ئەلمانی ئەوەیە" دابینكردنی ئازاد و بێ تەگەری گەیشتن بە كەرەستەی خاو و بازاڕەكان لە هەموو جیهان.) بۆیە ئەلمانیا هەوڵ دەدات لەشكرەكەی سەرلەنوێ ڕیێكبخات و بیكا بە لەشكرێكی بە توانا بۆ دەستێوەردان و داگیركردن لە هەموو جیهان. ئەلمانیا دەیەوێت بەم هەنگاوە سەرلەشكری یەكێتی سەربازی ئۆروپی بكات. لە ١٩٩٨حزبی سۆسیال دیموكراتی ئەلمانی لە نووسینە ستراتیژییەكەی"دەریای قەوقاز، ناوچەی دواڕۆژ " دەنووسن: (لە بەرژەوەندییە سەرەتاییەكانی ئابووری ئۆروپی ئەوەیە"بەشداریكردنی ڕاستەوخۆیە لە نەوتی زۆری قەوقاز و شەركەتەكانی". *

لە گەڵ هاوپەیمانێتی سۆسیال دیموكرات و سەوزەكان، بازرگانی جەنگ تەقییەوە. ڕۆژنامەی بەرلین لە یەكشەمەی ڕابڕدوو هەواڵی مەرەخەسی پێدانی ئیكسپۆرتی چەكسازی بەنرخی ٩، ٩ملیارد مارك لە ساڵی ٢٠٠٠بلاّوكردەوە، لە بەراوردكردن لە گەڵ ساڵی پێشیدا، ٤٠٪ زیادی كردووە. ** پیشێ دوو ڕۆژیش لە تەلەفزیون، ریپۆرتاژێك لە بارەی چەكە نویەكانی ئەلمانیا پێشكەشكرا: كابرایەك بە دەمامكەوە، جارێك دەمانچە و جارێك (ژی سێ) لە قوڕاو چلّپاو دەردەكات و تەقەیان پێدەكات–واتە هیچ كاریان لێ ناكات– و بە شانازییەوە ووتیان (ئێستا هێزی تایبەتی ئەمریكی لە ئەفغانستان ئەم چەكانە بەكار دەهێنن!! هیچ كەس بە قەد پیشەسازانی چەك و نەوكەرەكانیان نەخەنیون.

حزبی سەوزەكانیش، بەڕەسمی بوون بە حزبی جەنكخواز!٢٠ساڵە باسی سیاسەتی ئاشتیخوازانە دەكەن، كەچی ئێستا (پێشتریش لە یوگسلافیای ڕابردوویش) دەنگ بە بەشداربوونی لەشكری ئەلمانی دەدەن لە جەنگی ئەفغانستان. "هوشیاری تایبەتی ئەم حزبە"لەوەدا بەدی دەكرێت، هیچ لەبارەی ڕاگرتنی چەكدرووست كردن یا كەمكردنەوەی نالێن، لەوەتی لە دەسەلاّتدایە، هەنگاو بە هەنگاو سیاسەتی دەرەوەو و پیلانی جەنگی سەرمایەدارانی ئەلمانیا جێ بەجێ دەكەن، كەچی هێشتا دەلێن"ئێمە وەك حزبی ئاشتیخوازان دەمینینەوە"!!ڤۆلڤگانگ كێركە، قسەكەری فراكسیونی (پی. دی. ئێس) لە پەرلەمانی ئەلمانی وتی: (سەوزەكان وەك حزبێكی ئاشتیخواز لەسەر شانۆی سیاسی ماڵئاوایی كرد) . *** ڕاستێكەی ئەوەیە دەمێكە ماڵئاوایی كردووە، بەلاّم لە كۆنگرەی ڕۆستۆك بە ڕەسمی دەنگیان بۆ جەنگ و دەستێوەردانی سەربازی ئەلمانی لە جیهان ڕاگەیاند.

هەروا لەسەر ئاستی سیاسەتی حكومەتی سۆسیال دیموكرات و سەوزەكان هەمبەر پەنابەران و بە گشتی "بیبیانییەكان"، زۆر شڕتر بووە. ترس بلاّوكردن لە"بیبیانییەكان" و ناوزەدكردنیان بە تیرۆریست، بەناوی ئاسایشی دانیشتوانەوە، دەیانەوێ مۆری پەنجە بنێنە سەر شناسنامەكانیان، هەموو كەناڵەكانی پەیوەندیكردن كۆنترۆڵ دەكەن، هەموو هەواڵەكان بەوپەڕی ورياییەوە لەسەر ئاستی فۆرمولە و كارتێكردنەكانیان پەخش دەكەن (تەنانەت لەشكری ئەمریكا لە ئەفغانستان ڕێگا لە ڕۆژنامەنووسێكی هۆڵەندی دەگرن، وێنەیان بگرێت!) . بەگشتی سیستێمی كۆنترۆڵی نوێ بەڕێوەوەدەبەن، ئۆستای ئەم هەنگاوە، "بەڕێز"وەزیری ناوەوەی ئەلمانیا (شیلی) یە.

www.kurdistannet.org
كوردستان نێت

به گشتی له ئه‌لمانیا خه‌ریكن ئاسه‌واری ئه‌و مافه دیموكراتییانه كه به خه‌باتی چه‌ندین ساڵه‌ ده‌سكه‌وتووه، بسڕنه‌وه. ده‌شتوانم بڵێم زۆربه‌ی بڕیار، كۆبوونه‌وه‌كانیان. . . هتد به‌نهێنی به‌ڕێوه‌وه ده‌چن، ئه‌و زانیارانه‌ی ده‌ستتمان ده‌كه‌وێت، زۆر كه‌مه و هه‌رگیز له میدیاكانی خۆیان باسی ناكه‌ن.

ئه‌وه سه‌رله‌نوێ له هامبۆرگ هه‌ڕه‌شه‌ی دیپۆرتكردن له ٣٠٠رۆما و سنتی ده‌كه‌ن. بڕیاری حكومه‌ت ئه‌مه‌یه: (به ئاره‌زوی خۆتان له وڵاته‌كه‌مان ده‌ربچن، ده‌نا دیپۆرتان ده‌كه‌ین!!) ****

به‌رامبه‌ر به‌م هێرشه"نوێیه"جیهانییه، كۆمونیست، ئاشتیخواز، هێزی چه‌پ بانگه‌وازی موقاوه‌مه‌تی جۆراوجۆر له دژی جه‌نگ، ملیتاریزم، بێكاری، چه‌وساندنه‌وه‌ی ئافره‌تان، ڕاسیزم و فاشیزم ده‌كه‌ن. له بانگه‌وازی دژ به جه‌نگ نووسراوه: (ئه‌م جه‌نگه دژی مافی گه‌لانه و ته‌نها خزمه‌ت به به‌رژه‌وه‌ندی كه‌مایه‌تییه‌ك ده‌كات نه‌ك هه‌ژاران و چه‌وساوه‌كانی دنیا. . . ئه‌م جه‌نگه، جه‌نگێكی ڕه‌وا نییه. . . ئێمه‌ی دژه جه‌نگ، قوتابی و خوێندكار، نقابی و بێكار، په‌نا به‌ر و كۆچبه‌ره‌كان و دژه جیهانگیری، له نێوان ١٠ و ١٢/١٥ له به‌رلین له دژی سیاسه‌تێك كه ڕه‌تی ده‌كه‌ینه‌وه، خۆپیشاندان ده‌كه‌ین. له هه‌مان كاتدا، پتر له ١٠٠٠٠٠كه‌س له برۆكسل له پێناوی ئۆرووپایه‌كی كۆمه‌ڵایه‌تی، دیموكرات و ئاشتیخواز پرۆتێست ده‌كه‌ن!. . . ڕاوه‌ستێت جه‌نگ!) .

له‌سه‌ر ئاستی جیهان په‌ره‌سه‌ندنێكی كۆنه‌په‌رستانه بۆ پێشه‌وه ده‌چێت، له سه‌رده‌می قه‌یرانی ئابووری جیهانییدا، سه‌رمایه‌داران، " به‌شێوه‌یه‌كی دیموكراتییانه" ئه‌و حزبانه ده‌هێننه حوكم، كه ١٠٠٪گۆڕاییلیان ده‌كه‌ن، له ئیتالیا هاوپه‌یمانی ڕاستڕه‌و فاشیسته‌كانی حوكم ده‌كه‌ن، له ئه‌سپانیا كۆنزه‌رڤاتیفه‌كان، له ئه‌مریكا كۆمارییه‌كان، له ئوسترالیا موحافزه ڕاستڕه‌وه‌كان، له به‌ریتانیا و ئه‌لمانیا سۆسیال دیموكراته‌كان، ئێستا له ده‌نیماركیش ڕاستڕه‌وه‌كان هاتنه حوكم. یابان بۆ یه‌كه‌م جاره له پاشی جه‌نگی جیهانی دووهه‌مه‌وه، هێزی سه‌ربازییان بۆ به‌شداریكردن له جه‌نگ ڕه‌وانه‌ی ده‌ریا دووره‌كان كرد. له كاتی په‌خشكردنی ئه‌م هه‌واڵه، هه‌واڵنێره‌كه وتی"ئه‌م به‌شدارییه بۆ ئه‌وه‌یه ڕێزی یابان له جیهان كه‌م نه‌بێته‌وه"!!. سه‌یر ئه‌وه‌یه، له زۆربه‌ی ناوچه‌كانی ئه‌فغانستان، ده‌سه‌ڵاتی نه‌گریسی تالیبان ته‌فروتونا بوو، كه‌چی زلهێزه‌كانی دنیا تازه به تازه له‌شكركێشی ده‌كه‌ن، سیناریۆی پاش تالیبان ڕێكده‌خه‌ن! جگه له‌وه‌یش جه‌نگ له دژی ده‌سه‌ڵاتی كوردكه‌یان له عیراق ڕاده‌گه‌یه‌نن، هه‌روا له دژی سۆمالیا، كۆریای باكور، سوریا و یه‌مه‌ن. . . وچه‌ندین وڵاتی تر ڕاده‌گه‌یه‌نن. ئێستا بۆمان ڕوونتر بووه‌وه، بۆچی بوش له‌سه‌ره‌تای جه‌نگ ڕاگه‌یاندن وتی"جه‌نگ له دژی تیرۆریزم، ١٠ساڵ ده‌خایه‌نێت"!!

چینی سه‌رمایه‌داری ئیمپریالیزم، لایه‌نه پیرۆزه‌كانی، واته قازانج و چه‌وسانه‌وه به ددان و نینۆك به‌رگری ده‌كات، ده‌بێ له‌به‌رامبه‌ر زه‌بروزه‌نگی سه‌رمایه‌داری، به زه‌بروزه‌نگی شۆڕشگێرانه‌ی پرۆلیتاریا ڕووبه‌ڕووی ڕابووه‌ستینه‌وه.

كاتێ ئه‌لمانیا له ١٩٠٤ تا ١٩٠٧ گه‌لانی هیریرۆ و ناماس كۆمه‌ڵكوژ ده‌كه‌ن، ڕۆزا لۆكسمبۆرگ ده‌نووسێ: (له كوێ بوون. . . ڕه‌وتی چه‌ككرن له‌ناو په‌رله‌مان، كاتی له‌شكری ئه‌لمانیا ئافره‌ت و منداڵ بێ دیفاعه‌كانی هیریرۆ بۆ بیابانه‌كان ڕاونا، بۆ ئه‌وه‌ی له‌وێ به شێوه‌یه‌كی سامناك بمرن؟) . كاتێ له ١٩١١ ئیمپریالیزمی ئه‌لمانی پاپۆڕێكی بۆمبا بۆ (مه‌غریب) یان ڕه‌وانه‌كرد، ڕۆزا و كارل بانگه‌وازی كرێكاران و زه‌حمه‌تكێشانیان كرد بۆ پرۆتێستكردن له دژی تاوانی جه‌نگه ئیمپریالیستی و سیاسه‌تی كۆلۆنیالیزم، له هه‌مان كات ڕسوای شۆڤێنیزمی سه‌ركردایه‌تی سۆسیال دیموكراتیان كرد. ڕۆزا و كارل لیبنخت، له‌دژی فراوانخوازی ئه‌لمانیا له توركیا، بانقی ئه‌لمانی و سه‌رمایه‌دارانی پیشه‌سازی (سیمنز و گروب) به هاریكاری حكومه‌تی توركیا، لادێكانیان وێرانكرد، خه‌باتیان كرد، هه‌مان شت له دژی قه‌ڵاچۆكردنی ئه‌رمه‌نه‌كان له توركیا به به‌شداری كردنی له‌شكری ئه‌لمانی. *****

ئێستا و به تایبه‌تی له پاش موقاوه‌مه‌ته‌كه‌ی جێنوا، هه‌ندێ له هێزه چه‌په‌كان، دیسكسیونی ڕێگاگرتنه‌به‌ری خه‌باتی چه‌كداری ده‌كه‌ن******. هه‌ر له‌م ڕۆژانه‌یش كتێبتی (جه‌نگ–قه‌یران–بزووتنه‌وه‌ی ئاشتی) له‌لایه‌ن نووسه‌ر ڤۆلف ڤیتسل كه سه‌ر به گرووپی (لۆپۆس) ه ده‌رچوو. ڤیتسل له‌و بڕوایه‌دایه كه ده‌بێ به‌ره‌و ڕێگای دامه‌زراندنی ئه‌نتی ئیمپریالیزم برۆین. . .

به‌رامبه‌ر به هێزی كۆمونیست و هێزه پێشه‌كه‌وتوخوازه‌كان، نه‌وكه‌ران و گومانلێكراوه‌كان پڕوپاكه‌نده بۆ لیبرالیزمی نوێ ده‌كه‌ن، له‌م باره‌یه‌وه فزه‌یان لێوه نایه‌ت، ئه‌گه‌ر هێنرانه قسه ئه‌وا وه‌ك سه‌گێكی خوێڕی له ئاستی ئه‌م خه‌باته ملیونییه، پڕوپاگه‌نده‌ی جه‌واشه‌كارانه‌ی ئۆروسێنتریزم به هه‌موو ڕه‌هه‌نده‌كانییه‌وه، بڵاوده‌كه‌نه‌وه.

لێرەدا هەر بۆچوونێکی رۆزا لۆکسمبۆرك دێنمەوە کە دەڵێت: ماوە بڵێم، من لەو باوەڕەدام، دەبێ ئەم دەوڵەتە لەناو ببرێت! *******

ئەم دەوڵەتانە کە ئامێرێکی دەستی سەرمایەدارەکان، لە پێناوی پەرژەوەندییەکانی خۆیاندا، کوشتن و وێرانکاری بڵاودەکەنەوەو هەر وەك دەسەلاتی فاشیستی سەددام، هەمیشە خۆیان لەسەر حەق دادەنێن!

کرێکاران، بێکاران و ئافرەتانی چەوساوە تەنها خەباتکردن و موقاوەمەت لە پێناوی جیهانێکی باشتر، دوور لە هەموو جۆرەکانی چەوسانەوەیان بۆ نەماوەتەوە!

٢٠٠١/١١/٢٨

سەرچاوەکان:

دەربارەی ملیتاریزەکردنی یەکێتی ئوروپا، ووتاری راینەر رووپ.

** رۆژنامەی یونگە ڤێلت لە ١١/٢٦، ووتاری ئارنۆلد شویلتسەل

***هەمان سەرچاوە، ، ووتاری راینەر بالسێرۆڤیان

****ماڵپەری نادر. ئۆرگ، ١٠/١٨

***** گۆڤاری بەرەی سوور، لاپەرەی ٧٧–٧٨

******ماڵپەری نادر، ئۆرگ لە ١١/١٨

*******گۆڤاری بەرەی سوور، لاپەرە ٧٣

پێم بڵێ کێ باسی تیرۆر دەکات،

پێتدەڵێم بەکێ دەڵێی تیرۆریست!

دەمێکە تیرۆر، جەنگ، زەبروزەنگی (تاکرەو، گروپ و دەوڵەت) بووە بەبابەتی دیسکسیون و بەکارهێنانیان لەلایەن زانا، فیلسۆف، خەباتگێرە شۆرشگێر و هێزە کۆنەپەرستەکان. لەم بارەیەوە پێناسەو بۆچوونی جیاواز هەیە. میدیای باو، تیرۆریان کرد بە زاراوەیەك و تەنها یەك رەهەندیان پێدا و بە یەك رەنگ پۆشیان و بە مرۆڤایەتی پێشکەشیان کرد! وای لێ هات، زۆر کەس بەو ئاوازە سەرخۆش بوون و هەندێکیش بە هوشیارییەوە هاواریان کرد: بمرێ تیرۆر!

ئەم زاراوەیەش بوو بە بوارێك، وەك بوارەکانی تر بۆ چەواشەکاری بە کاریانهێنا. بەرامبەر بەوان، بیرو بۆچوونی تر هەیە، مەرج نییە لە گەڵ تیرۆر بن، بەڵام ووتەی کەسانی لێهاتوون، نەك ووتەی کۆمینتاتۆرە زەردە بە کرێگیراوەکان کە بە هەموو زمانەکان، وەك تووتی قسەی خاوەنەکانیان دەڵێنەوە یا لە کاڵامیانەوە فرەبێژی بێ سەمەر دەکەن.

لە نامەیەکی ئەنگلز بۆ جینی مارکس: (. . . کاتێك بروسەکان گەیشتن، نەمتوانی بەرووی ئارەزووی بەشداریکردنم لە جەنگ رابووەستم. لەبەر ئەوەی ویلیش تاقە ئەفسەر بوو، کە هەندێ بەتوانایە، چووم بۆ لای و بووم بە یاریدەری. لە چوار شەڕ بەشداریم کرد. . . وای دەبینم، بەشداریکردنی یەکێك لە کەسەکانی گۆڤاری ریناني نوێ لە جەنگ، کارێکی باشە، چونکە هەموو دیموکراتە فرەپێژەکان لە بادن و بالاتینیت بوون، شانازی بەو کارە قارەمانانەوە دەکەن کە هەرگیز خۆیان دروستیان نەکردووە. دەبوایە سەر لە نوێ گوێمان لە هەمان چیرۆك ببێت: بەرێزەکانی گۆڤاری رینانیی نوێ زۆر ترسنۆکن لەوەی بجنگێن، بەڵام تاقە کەسێك لە هەموو دیموکراتە بەرێزەکان نەجەنگا، من و کینکل تاقە جەنگاوەر بووین. . . (لە نامەکانی مارکس و ئەنگلز، لاپەرە٤٣–٤٤ وەرگێراوە)

ئێرنیستۆ کاردینال لە وەڵامی پرسیارێکدا دەڵێ: من لەو بروایەم، هەموو شۆڕشگێڕەکانی ئەمریکای لاتین، ئەو بیروڕایەیان هەیە کە شۆڕشێکی ئاشتییانە بە باشتر دەزانن. فیدل کاسترۆ لە تشیلی وتی (دەبێ زەبروزەنگ تەنها لە حاڵەتێکی ئەو پەڕ بەکاربهێنرێت، شۆڕشێکی ئاشتییانە باشترە. ئەمە هەمان پراکسیسی سیاسی ماو تسی تونگ بوو لە چین. شۆڕشگێڕی راستەقینە دوژمنی زەبروزەنگە، ژیانی دەوێ نەك مردن. بەڵام حاڵەتی وا دێتە پێش، شۆڕش دەبێ زەبروزەنگ بەکار بهێنێت. بەڵام هەندێ جار رووداوێك دێتە پێشێ کە دەبێ شۆڕش زەبروزەنگ بەکار بهێنێت. هەندێ جار دەبێ زەبروزەنگ بەکاربهێنێت، چونکە دەسەڵاتدار، خۆوویستانە دەسەڵاتەکەی نادا بەدەستەوە. . . . ئەم جۆرە زەبروزەنگە زۆر لەسەر هەقە. . ئەمە مافی بەرخۆدانە. . .

لەسەر پرسیاری: ئایا تۆ دەتوانی چەك هەڵبگریت و گولەبارانی مرۆڤ بکەیت؟

www.kurdistannet.org
18/07/2003 20:52

له ولأمدا: ڕەنگە بارودۆخی وا بێتە پێشەوە، تێدا دەستڕێژکردن ببێت بە ئەرك. من هەرگیز تەقەم نەکردووە، تەنانەت بۆ کوشتنی باڵندەیەك. بەڵام بۆ بەرگری لە بێتاوانێك، ئەنجامدانی ئەو کارە دەبێت بە ئەرکی سەرشانم. ئەمە دژی هەڵویستی ناخمە، دژی (ئیدیوسیکراسی) یمە. بۆ ئەوەی ئەم کارە ئەنجام بدەم، دەبێ سروشتی خۆم زەوت بکەم. تەنانەت گاندیش وتی (زەبروزەنگ لە پێشی ترسنووکێتی دێت. زەبروزەنگ بەکارنەهێنان لە بەکارهێنانی چێترە، بەڵام زەبروزەنگ لە ترسنۆکی چێترە) . . . . (لە کتێبی کاتژمێری سفر، لاپەرە ٢١-٢٢ وەرگێراوە)

رۆبێرت شتایگەپەڵد لە ووتاری (تیرۆر، تیرۆرە! بەراست؟) کە ولأمێکە بە وتەی سکرتێری (پی. دی. ئێس) گابی تسیمەر) هاتووە:. . . بە بۆچوونی مونتسیکوی: (تیرۆر ئامرازێکی زوڵمکردنی ڕەهایە) . هوبز دەڵێ: (ئامێرێکی پێویستە بۆ ئەوەی جەنگی هەموو لە دژی هەموو رابگیرێت) . یاقوبییەکان تیرۆریان لە دژی نەیارەکانیان (جیرۆندییەکان) و پاشان بۆ بەرگری لەخۆیان، دژی دەسەڵاتی فئوداڵە ئۆرووپییە دژە شۆرشەکان بەکارهێنا. مارات (هاورێیانی گەل، ژمارە ١٣٢، ١٧٩٠/٦/١٣) بەڵگەی پێویستی تیرۆر بەکارهێنانی هێنا بۆ خەبات لە دژی ئەوانەی دەبنە هۆی چەوساندنەوە و زیانە کۆمەڵایەتییەکان.

شاعیری گەورەی ئەلمانیا (شیلەر) لە هۆنراوەی (تیل) دەڵێ:

ئەگەر خەمبار نەتوانێت

هیچ مافێکی چنگ بکەوێت،

ئەگەر بارەکەی، چیتر هەڵنەگیرێت

ئازایەتی خەمەکەی

بۆ ئاسمان دەبا

و مافە هەمیشەییەکەی

بۆ خوارەوە دەهێنێت (. . .)

کانت کە بەرگری لە ناوەرۆکی شۆرش دەکرد، نەك میتۆدەکەی، وتی: (ڕەنگە بناغەکەی تەنها لە سروشتی ڕەوشتی جەستەی مرۆڤ هەبێت) . بەبۆچوونی فیختە، تیرۆر: (ئامێریکی پێویستە لە دژی نارەوایەتی کۆمەڵایەتی) . هیگل لە (سمینار لەبارەی مێژووی فەلسەفە) بەم شێوەیە باس لە تیرۆر دەکا: (دەسەڵاتی ڕەوشتێکی ئەبستراکتە و پرەنسیپێکی ئازادی، کە ڕەتکردنەوە، کار لە سوپێگت دەکا) . هەروا لۆرێنس فۆن شتاین لەم بارەوە دەڵێ: (هەوڵێکە بۆ ئەوەی نارەوایەتی کۆمەڵایەتی و ناهاوسانێتی بە ڕێگای هێزەوە بروخێنرێت و هەوڵدەدات لە دوای بەتەنها دەسەڵاتگرتنە دەست، دیموکراتی تەواو جێ بەجێ بکات) .

پاش تێکشانی شۆرشی ١٨٤٨، مارکس ووتی: (. . . تەنها یەك ئامێر هەیە، ژانی مردن بە دەست مرۆڤکوژەکانی کۆمەڵگای کۆن، ژانی لەدایکبوونی خوێناوی کۆمەڵگای نوێ کورت، ئاسان و چڕ بکات، ئەوەش تەنها ئامێری تیرۆریزمی شۆرشگێرانەیە-جلد٥، لاپەرە٤٥٧) . . . گەلێك بییەوێت بە سەربەخۆیی خۆی بگات، نابێ لە سنووری ئامێرە جەنگییە ئاساییەکان ڕاوەستێت. ڕاپەرینی جەماوەری، جەنگی شۆرشگێرانە، لە هەموو شوێنێك پارتیزان، تەنها ئامێرێکە بە ڕێگایەوە، گەلێکی بچوك لە دەست گەلێکی گەورە رزگاری دەبێ، بەم ڕێگایەوە، کەمایەتییەك، لەشکرێکی بەهێز رادەگرێت، لە ڕووی هێزدار و ئەوانەی بە بەباشی خۆیانیان ڕێکخستووە بەرگری بکات (جلد٦، لاپەرە ٣٨٧) . هەروا باسی پیاوە تیرۆریستەکانی پاشا دەکات بەم شێوەیە: (تیرۆریستەکانی خودا و پاشای پیرۆز کە لە پراکسیسدا داپڵۆسێنەر، حەقیر و چەپەڵن، لە ئاستی تیئۆریشەوە، ترسنۆك، شاراوە و دوو ڕوون، لە هەردوو پەیوەندییەکانیشیاندا بێ کەرامەتن. . . جلد ٦، لاپەرە ٥٠٥) . لینین لە ووتاری گیانی سەرچڵی شۆرشگێرانە دەڵێ: (. . . کاتێ خۆپیشاندانەکان بەهێز بوو، دەستمان کرد بە بانگەواز بۆ ڕێکخستنی، بۆ چەکدارکردنی جەماوەر، ئەرکی ئامادەکردنی ڕاپەرینی جەماوەریمان پێشنیار کرد بەبێ ئەوەی وەك پرەنسیپ هەرگیز ئینکاری زەبروزەنگ و تیرور بکەین، داوای کارکردنمان کرد بۆ ئامادەکردنی شێوەکانی زەبروزەنگ بەئامانجی ئەوەی جەماوەر ڕاستەوخۆ بەشداری بکات و دابینی ئەم بەشداریکردنە بکرێت. . . (جلد٢، لاپەرە٢٥٢ بە عەرەبی) . لینین"ڕەفزی تیرۆری تاکرەوانە دەکات". . . "تیرۆر بەبێ جەماوەری کرێکاران بێکەڵکە". . . "نەك ئەو تیرۆرەی کە لە پرۆسێسی شۆرش لەلایەن جەماوەرەوە بەکاردەهێنرێت و وڵات نوێ دەکەنەوە".

بەلآم لینین چەندین پرسیاری ڕەوا دەخاتە پێش چاو: ئایا ئەوە تیرۆر نییە، پاپۆڕی جەنگی هەموو جیهان، ولآتێکی برسی گەمارۆ دەدەن؟ ئایا ئەوە تیرۆر نییە، نوێنەرە دەرەکییەکان، بە پشت بەستن بە پاراستنی دیبلۆماتییان، ڕاپەڕینی گاردە سپییەکان ئۆرگانیزە دەکەن؟ ئەمە پەیوەندی هەیە بە هێرشی چەتە جیهانییەکان، بە ڕێگای جەنگی لەشکرێکی وەحشی، کە مرۆڤ ناتوانێت بە ووشە، بە سەلماندن یا بە هەر ئامرێکی تر، پاشەکشەیان پێبکات (لینین ٣٠، لاپەڕە٢١٢) . . . "بەلآم دەسەلآتی سۆڤێت لە تیرۆرەوە سەرچاوەی نەگرتووە (جلد ٣٠، لاپەڕە ٣١٧) ئەم تیرۆرە تەنها وەلآمدانەوەیە بە تیرۆری بۆرژوازی، چونکە پۆزیتسیونێکی مام ناوەند نییە لە نێوان تیرۆری گاردە سپییەکان و پێداویستی وەلآمدانەوەی بەسوودی تیرۆری سۆڤێت (جلد٣٢، لاپەڕە٣٧٠) . . .

هەرگیز نابێ ئەو پروپاگەندە چەپەلآنە، خۆشەویستی مرۆڤایەتی ئەرنیستۆ تشی جیڤارا لە بیرمان دەربکات! ئەم"تیرۆریستە" ئێستایش لە سەرتاسەری جیهان، وەك سمبۆلی موقاوەمەتی نەوەی نوێی ماوەتەوە. لە پرۆتێستەکانی مانگی ئۆکتۆبەر دژ بە یەکێتی ئۆروپا لە بەلژیگا، هەزاران کچ و کوڕی ولآتە ئۆروپییەکان، بەکراسی سوور، ڕازاوە بە وێنەی جیڤارا خۆپیشاندانیان دەکرد. هێزە ئەنتی فاشیستەکان بە شانازییەوە ناوی شاری بەرگری و سەرکەوتنی"تیرۆریست"ستالینگراد بەرز دەکەنەوە! لە کوردستانیش بەشانازییەوە باسی تیرۆر و توندڕەوی ڕاپەڕیوەکان لە دژی تیرۆری ڕەشی فاشیستەکان دەکرێت. . .

ڕۆبێرت لە ووتارە ئاماژەپێکراوەکەیدا، ئەم پرسیارە بەجێیە دەکا: ئایا ئەوە تیرۆر نییە، لە بواری ژێر دەسەلآتی ئیمپریالیزمی جیهانی، سالآنە ٥٠ملیون مرۆڤ–لە نێوانیان١٥ملیون منداڵ لە برسناندا یا بەهۆی پەتایەك کە دەکرێت بەری پێبگیرێت. . . گیانیان لە دەست دەدەن؟

ڤێرنە سیپمان لە وتاری (هیگەمۆنی و بەربەرییەت) دەنووسێت: (لە سەرەتای ١٩٩٩لەشکری ئەمریکی لە هەموو دنیا بنکەیەیان دامەزراندووە، لە ١٩٩٨دا، ٣٥هەزار سەربازی ئەمریکی لە ٢٥٠٠ئۆپێراتسیونی تایبەتی بۆ دەستتێوەردان لە ١١٢ولآت بەشداریان کردووە. لە ٧ساڵی ڕابردوودا، ٢٧ مارشی سەربازی و دەستتێوەرداندا کە نرخی گشتی ٢٠ملیارد دۆلارە بەشداریان کردووە. بیل کلینتۆن، تێکڕا، هەر سێ ڕۆژ جارێك فەرمانی تەقاندنی بۆمبێکی کرۆز داوە (لە دێر شبیگل، ژمارە٥٢/١٩٩٩، لاپەڕە١٣٤) .

پرسیاری ڕەوای ئەمڕۆ ئەمەیە: ولآتە پیشەسازییەکان٢٠٪پێکدەهێنن لە دانیشتیوانی زەمین، کەچی بڕیاری ژیان و نەمان لەسەر دوا کرێکار و جووتیاری جیهان دەدەن، لە سەر ئاستی کرێ، نانی ڕۆژ و پوشاکی منداڵیان بڕیار دەدەن. . . ئایا ئەمە تیرۆر نییە؟ میدیاکان پاش ٩/١١، ڕۆژی چەندین بار، تالیبانە نەگریسەکانیان پێشاندەدا، چۆن لە گۆڕەپانەکەی کابول دەستڕێژی ئافرەتێك دەکەن. . . بەمە و دەیان ڕاپۆرت دەیانەوێت بیسەلمێنن، تالیبان و ئیسلام چەند دڕندە و دژە ئافرەتن. من لاریم لە تاوان و وەحشیگەری ئیسلام نییە، بەلآم ئەم کوشتن و زەوتکردن و ڕەفاندنەی ناو کۆمەلگای مۆدێرن بۆچی ڕۆژانە ڕوودەدەن؟ ئەوە سەرلەنوێ، دوێنێ تالیبانە ئۆروپییەکان (ئۆروپییە تالیبانەکان) ، کە لە ئینتەرنێت، بازرگانی و سەیرکەری پۆرنۆگرافی منداڵان دەکەن، لە ئەمریکا، ئەلمانیا، فەرەنسا، بەریتانیا، هۆڵەند، بەلژیك، ئەسپانیا. . . هتد دەستگیرکران. چ جیاوازییەك لەنێوان ئەم دوو زەبروزەنگە هەیە؟ ڕەنگە یەکێك بلێ"تالیبانەکان بەپێی شەریعە ئەو تاوانە دەکەن، لە ئۆروپا و ئەمریکا یاسا ڕێ بەم جۆرە تاوانانە نادەن، ئەوەی پێ هەستێت، سزای قورس دەدرێت. بەلآم پرسیارەکە بایەخ بە شتێکی تر دەدات: بۆچی ئەم تاوانانە ڕوو دەدەن؟ ئیسلام تەنها یەك ڕووی تاوانەکەیە، ئەی ئەوانی تر؟ تازە"مۆدێرنەکان"ی کوردستان بەهیچ شێوەیەك باسی ڕووی دڕژی تری تاوانەکان ناکەن! کەسانی وا گێل دەناسم، پشتگیری لە تیرۆریزمی جەنگی فاشییەتی عەرەبیان دەکرد. لە نامیلکەیەکیدا وتوویەتی: (ئێمە وای دەبینین، مەحکومکردنی داگیرکردنی کوەیت لە بەر ئەو هۆیانەی سەرەوە درووست نییە. بەهەمان شێوە، میسریش مەحکوم ناکەین، ئەگەر هاتوو ڕۆژێك، سعودیەی عەرەبی داگیر بکات و سعودێکان بڕۆخێنن. ئێمە لەگەڵ کۆمەلگای– هۆز نین. لاپەڕە ١٤–هۆز و بناغەکانی قەیرانی کەنداو، بەزمانی ئەلمانی) .

وەك بلێی ڕژێمی فاشیست لە عیراق دەسەلآتی هۆزی تکریتییەکان نییە! کەس و حزبی پێشکەوتوخوازتان بینیوە پشتگیری لە جەنگی کۆنەپەرەستانە بکات؟))

مەبەستم لەم ووتارە ئەوەیە، تاوانی بە یەکچاوسەیرکردنی جەنگ، تیرۆر، زەبروزەنگ بۆ چەندین جاری تریش بخەمە پێش چاو!ئەرکی ئێمە ئەوە نییە، بە شێوەیەك لە شێوەکان جەنگی دوژمنانی مرۆڤایەتی مەحکوم نەکەین، بە پێچەوانەوە، دەبێ پێش هەموو شتێك بە ڕوونی هۆی شەڕەکانیان بزانین، بە هەموو ئامێرەکانی خەبات لە دژیان ڕاوەستین و سوود لە بچوکترین بوار وەربگرین

www.kurdistannet.org

بۆ ڕسواکردن و لێدانیان (هەر بە خۆپیشادانەوە تا دەگاتە توانای چەك بەکارهێنان! ئەوە هەر جەنگ، تیرۆر و زەبروزەنگی هێزی چینی شۆڕشگێڕە، بنەمای ژیانی ئاشتی و دۆستایەتی گەلان دادەمەزرێنێت.

٢٠٠١/١٢/٨

تێبینی: ئەم جۆرە بۆچوونە شیوعییانە، شوێنی تێگەیشتن هەندێ کەس و ناوەند نییە، بۆیە هەوڵ دەدەن، بەناوی نهێنی یا بە شێوەیەکی دزێوانە، لێرەو و لەوێ بەتاڵی فکر و هۆشیاریان دەربڕن، هەندێ جار بە هۆهێنانەوەی ئەخلاقیانە! بەڵێن بەو جۆرە کەسانە دەدەم، ئەگەر مارکس و لینین و زاناکانی تر لە گۆڕەکانیانەوە هەستانەوە، هەوڵ دەدەم بیانهێنم بۆ لای جەنابی ئەو کوردانە تا فێریان بکەن، "جنێو"بەنەیارەکانیان نەدەن، "بەڕێزەوە"بنووسن. . . من ئێستا "تێگەیشتم" کە ڕەوشت و شێوازی نووسینی ئەو کەسانە لە ڕەوشت و شێوازی مارکس و لینین بەرزترە!!

هۆی ڕاستیی ئەم جەنگە. . .

بزووتنەوەی ئاشتیخواز، ڕۆشنبیرانی ئازادیخواز، شیوعی و چەپەکان لە کوێ ڕاوەستاون؟

(١)

لە پێناوی کێشانی لوولەی نەوتی کازاخستان (نزیکەی ٢٨ملیارد تەن نەوتی تێدایە، واتا دووهەم یەدەکی نەوت لە جیهان)، بەناو زەمینی ئەفغانستان تا ناو پاکستان، CIA و موخابەراتی پاکستانی، بە هەموو تواناکیان پشتگیریان لە بزووتنەوەی تالەبان کرد، تا دەسەلأتیان بە دەستەوە گرت. پێشتریش وەك هەموومان دەزانین، بن لادن و بزووتنەوەی ئیسلامی لە ئەفغانستان، ئالأی دەستی ڕۆژئاو و ئەمریکا بوو لە دژی "رووسە تیرۆریستەکان". ئەی ئەمڕۆ بۆ چی؟ لە بەر ئەوەی بن لادن و ئەلقاعیدە بەرپرسیارن لە ئەکتسیونەکەی ٩/١١ یا هۆی تر هەیە؟

ئەم پرسیارە دەمانگەڕێنێتەوە بۆ پێشی سێ ساڵ. ئەو کاتەلە گۆڤاریisw ژمارە ٤٠ کە لەلایەن سەنتەری سۆسیال–ئیکۆلۆگی بۆ لێتوێژینەوەی ئابووری، نووسرابوو: بیرەوانە ستراتیژەکانی سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا، باسی"پشتێنی سیاسی زەوی لەرزە"دەکەن کە لە بەلقانەوە تا قەوقاز و سنووری چین دەگرێتەوە. دەبێ ئەم بوارە لە بەرژەوەندی ڕۆژئاوا و نەریتەکانیدا، توندو تۆڵ بکرێت، لە کاتی پێویستیشدا، بەڕێگای سەربازییەوە. لە ١٦/سێپتیمبەر/١٩٩٧ لە کازاخستان، بە بەشداری لەشکری ئەمریکی، تورکی و هەر سێ کۆمارەکەی ئاسیای ناوەڕاست–کازاخستان، تورکمنستان و ئوسبەکستان–یەکەم مانۆڤەری سەربازیان ئەنجام دا. فڕۆکە جەنگییەکانی ئەمریکا سێ جار بە ئاسمانی ناوچەکە فڕین. ڕۆژنامەی زیوریخ لە ١٩٩٧/٩/١٧ نووسی: (پەیامی سیاسی ئەم مانۆڤەرە لە بەرچاوە. واشینتون، توانا و ویست وئارەزووی خۆی و هاوکارەکانی لە ناوچەکە، لەسەر ئاستی سەربازیشەوە پیشاندا.)

– دەتوانن هەموو بابەتەکە لە کتێبی ئیلێکترۆنی (سوو ڕوژمان بودەو) کە لە ماڵپەڕی www. nuserikurd. com بڵاوکراوەتەوە، ببینن.

ئەم بەڵگەنامەیە پیشانمان دەدات کە:

١/ ئەمریکا دەمێکە خۆیی بۆ جەنگێکی بەرفراوان و درێژخایەن لەم ناوچەیە ئامادەکردووە.

٢/ ئەکتسیونەکەی٩/١١ ئەم کارتێکردنەی هەبوو: بیانوهێنان بۆ مۆبیلکردنی میدیا و خێراکردنی ئەم جەنگە!

٣/ ئەم جەنگە هیچ پەیوەندی بە"جەنگی شارستانییەکان"لە پێناوی ئازادی و دیموکراتییەت و مافی ئافرەتانەوە نییە. ئەگەر وا بوایا، ئەوا دەبوایە پێش چەندین ساڵ جەنگ لە دژی سعودیە، قەتەر، ئیمارات و ئێران و سودان. . . بەرپا بکرابا. لە جەزایەر نزیکەی ٥٠هەزار کەس بە دەستی دڕندە شمشێر لە دەستەکان کوژران، هیچ وڵاتێکی"شارستانی" نەهاتە گۆ. تەنها گێلەپیاوەکان بە فرمێسکی جەنەراڵە "شارستانییەکانی" پینتاگۆن و میدیاکانیان هەڵخەڵەتان و کەوتنە هاوپشتی لە گەڵ"خەڵکی ئەمریکا" لە دژی"تیرۆری وەحشیگەری". ئەوەتە مەنسور حیکمەت (بۆ نموونە) بەشێوەیەکی زۆر هەزەلی، دەهۆڵ بۆ هێرشی ئەمریکا لێدەدات.

www.kurdistannet.org

مەنسوور دەڵێ: (بەڵام ڕوخاندنی تالیبان لەلایەن سوپا دەرەکی یەکانەوە خۆی لە خۆیدا مەحکوم نییە. –ئۆکتۆبەر ژ٢٤لە١٠/١٥) هەر لێرەشدا دەڵێ: (بزووتنەوەی"ئینساندۆستانە"، و ئاشتیخوازنە وەلامی هەڵومەرجی ئەمڕۆ ناداتەوە. بەڵام نفوزی ئەم بزووتنەوەیە بەتایبەت لەنێو خەڵکی سادەی کۆمەڵگای غەربی دا، بە هۆی دژی زەبروزەنگیی و ئینساندۆستی و هەروەها محافەزەکاری خۆبەخۆی خەڵکەوە، زۆر فراوانە. . . هتد. مەنسوور زۆر بە شێوەیەکی نزم، درۆیش هەڵدەواسیٚ، گوایە ئەو هێزانە" هەڵویستێکی بەم جۆرە دەخاڵەتی ئەمریکا لە ئەفغانستان مەحکوم دەکات، بەڵام لە بەرامبەر حوکمڕانی تالیباندا خۆی بە بەرپرس نازانێت، خەڵك هاندان لە دژی موسڵمانەکان و ڕاسیزم مەحکوم دەکات، بەڵام هۆیەك نابینی بۆ گوشاردانان لەسەر ئیسرائیل و ئەمریکا بە قازانجی خەڵکی فەلەستین" ئەمە هەر بە جارێك درۆیە، چونکە زۆربەی هەرە زۆری کۆمونیست و چەپەکان، لە دژی حەسار لەسەر عیراق ڕاوەستاون و پشتگیری لە خەباتی فەلەستینێکانیش دەکەن. ئەمجار زۆر بە ڕوونی دەڵێت: لەبەرامبەر خودی هێرشی ئەمریکا بۆ سەر ئەفغانستان دەکریٚ چی بڵێن. ئایا"دەست لە ئەفغانستان هەڵگرن!"هەڵویستێکی مەبدەئی و پێشرەوە؟ خەڵکی ئەفغانستان و ئۆپۆزیتسیونەکەی شتێکی دیکەی جگە لە مەتان پێدەڵێن. . . ". (بۆ نموونە، بڕوانە ماڵپەڕی www. hemid. com بۆ ئەوەی بەیاننامەی حزبی کۆمونیستی ئەفغانستان–بەزمانی فارسی– ببینن و بەراوردی بکەن لە گەڵ درۆکەی مەنسوور)

ئایا ئەم بۆچوونانە، نەفرەت نییە؟

هەڵگری خەڵاتی نۆبڵ کونتەر گراس ((ببورن گراس پیاوێکی سادەیە!!)) ، ئیمزای بانگەوازی خۆپیشاندانی ڕۆژی ١٠/١٣ لە شتوتگارد، کرد. ڕۆماننووسی هیندی ئاروندەهاتی ڕوی لە وتارێکی دا، ئەمریکا وجەنگەکەی بە بەرپرسیار دەزانێت و زۆر بە توندی مەحکومیان دەکات و دەڵێت کە بزووتنەوەی تاڵەبان بەدەستی خودی ئەمریکاوە دروستکراوە و نەوکەریان بوون. (فرانکفۆرتە ئەلگماین لە ٩/٢٨) . لە شارێکی بچووك وەك گوێتنگن، دوو ڕۆژ لە سەر یەك نزیکەی ١٠٠ئەنتی ئیمپریالیست، ئەنتی فاشیست و کۆمونیست لە ڕۆژی ٩و١٠/١٠کاتژمێری ١١شەو خۆپیشاندانیان لە دژی جەنگ بەرپاکرد. درووشمەکەیان– نا بۆ ئەمریکا، نا بۆ بن لادن و ئەڵمانیا، خەبات دەکەین لە پێناوی جیهانێکی تر–. وەك پرۆتێستێك، بانقێك و چەندین دوکانی ناو شاریان وێرانکرد. سەرەڕای ئەوەی ئەم ئەکتسیونە بچوك بوو، بەڵام هێزێکی لەبەرچاوی ادا بە بزوتنەوەی دژ بە جەنگ لە ئەڵمانیا!

هەموو حزبە کۆمونیستەکان، هەموو ڕێکخراوە ئەنتی فاشیست و ڕاسیستەکان وهەموو بزووتنەوەی ئاشتی لە ئەڵمانیا و لە سەر ئاستی جیهان، لە دژی جەنگی ئەمریکا و ناتۆ خەبات دەکەن ((چەند سادەن ئەم هێزانە!!)) . سکرتارییەتی حزبی کۆمونیستی ئەڵمانی لە ڕاگەیاندنێکیاندا، داوای: (ڕاگرتنی هەموو بەرخوردە جەنگییەکانی ئەمریکا و ناتۆ دەکەن. . . دەبیٚ ڕێکخستنی جیهانی ئێستا بگۆڕدرێت. . . سۆلیداریتێت، یەکسانی هەموو گەلانی سەرزەمین، ئاشتی و ئاسایش، ڕێکخستنی جیهانی نوێی گەرەکە.) و داوایش لە هاوڕیٚ، سمپات و دۆستەکانیان دەکەن، لە هەموو فۆرمێکی خەبات لە دژی ئەم جەنگە بەشداری بکەن. لە بەیاننامەکەی حزبی شیوعی ئەفغانستان نووسراوە: مەرگ بۆ جەنگی ئیمپریالیزم و کۆنەپەرەستەکان. لە ڕاگەیاندنی حزبی دیموکراتە سۆسیالیستەکان لە ١٠/٧ هاتووە: (بۆردومان و ڕاکێت لێدان، ڕاوەستێت!. . . هێرشی ملیتاریستی ئەمریکا لە دژی ئەفغانستان وەڵامێکی هەڵەیە لە دژی هێرشی جەنگخواز و تیرۆریستی سێپتێمبەر. بە ڕوونی دەرکەوت، ئەمریکا، هێرش بەسەر فرۆکەخانە دەکات، نەك بەسەر سترکتورە گومانلێکراوەکانی تیرۆریستەکان.) لە ١٣/ ١٠ زیاتر لە٢٠هەزار کەس سەر بە٦٠ ڕێکخستن لە شتوتگار لە پێناوی دژی جەنگ و لە پێناوی ئاشتی و دادوەری لە جیهان خۆپیشاندانیان کرد. هەمان ڕۆژ لە بەرلین ٧٠هەزار کەس بۆ هەمان مەبەست چوونە سەر جادە و داوایان لە حکومەت کرد، سەرباز بۆ جەنگ دژی ئەفغانستان نەنێرن. مۆدیراتۆری خۆپیشاندانەکە (یوتا کاوش) وتی: بۆردومانکردنی شارەکانی ئەفغانستان، "تۆڵەسەندنەوەیەکی" ڕەوا نییە، بەڵکو جەنگێکی بەربەرییە. گۆڤاری شتێرن لە ١٠/١٣) . شرۆدەی سەرۆك حکومەت (سۆسیال دیموکرات) لە دژی خۆپیشاندەران وتی: (با ڕووی دەمیان لەوانە بکەن کە ئەم گیروگرفتەیان دروستکرد. ڕۆژئاوا نە ئەم گیروگرفتەی ویستووە و نەیش خوازیاری هەڵگرتنی ئەم ئامرازەیە.) لە بەیاننامەی شورای چەپی ئیکۆلۆگی هاتووە: (لێدانەکەی پنتاگۆن و بانق و سێنتەری دراویwtc لە نیویۆرك، لەلایەن حکومەتی ئەمریکی و حکومەتەکانی ناوەندە ئیمپریالیستەکانی تری خاوەن بەرژەوەندی و نوێنەری سەرمایە، وەك هۆیەك بەکاری دەهێنن بۆ هێرش بەرپاکردن. . . ئەوە ڕاستییەکە کە لەو سەنتەرەدا، لە پێناوی سەرمایەی جیهانی، چەوسانەوەی مرۆڤ لە سەر ئاستی جیهان بەکاردەهێنن. . . . سیمای

سەرەکی بەرخوردی دەوڵەتی لە گەڵ قوربانییەکاندا، ئەوەیە بەکاریاندەهێنن: پرسە بۆ مرۆڤەکان ناگێڕن، بەڵکو بۆ "ئەمریکا". هەزاران ئینديڤيدیوم و بيوگرافی لەناونەبران، بەڵکو"مەدەنییەت"، "ڕۆژئاوا". . . هتد. خەبات لە پێناوی یەکسانی کۆمەڵایەتی و ئازادی ڕاستەقینە، خەباتێکە لە دژی سەرمایەداری و جەنگی ئیمپریالیستەکان ولە دژی دیکتاتۆرەکانی وەڵاتە یەکگرتووەکانی ئۆرووپایش!

هیچ کۆمونیستێك یا چەپێك بۆی نیە سمپاتی بۆ لایەنێك لە لایەنەکانی ئەم جەنگە هەبێت. دەبێ بەوپەڕی هێزەوە لە دژی جەنگی ئیمپریالیستەکان ڕاوەستین و پشتگیری بکەین لە خەباتی هێزە کۆمونیست و ئازادیخوازەکانی ئەفغانستان لە دژی دەسەڵاتی دڕندەکانی تالیبان و ڕێکخراوە ئیسلامییەکانی تر!

گفتوگۆ لە گەڵ Manuel Menendez Diaz

سەرنووسەری (گرانما) گۆڤاری تیئۆری حزبی کۆمونیستی کوبا

پرسیار: هەشت دەوڵەت خۆیان بە سەرکردەی جیهان داناوە. ئەم پرۆسێسە تا چ ڕادەیەك دیموکراسییە؟

لە پاش جەنگی جیهانی دووهەم، نەتەوە یەکگرتووەکان دامەزارا، ئێستا ئەم ٧ دەولەتەکە (ڕوسیا ناژمردرێت) یەکیان گرتووە، خۆیان بە حکومەتی جیهانی داناوە، بەبێ ئەوەی هیچ ڕێزێك لەو بڕیارانە بگرن کە لەپاش جەنگی جیهانی دوو بڕیاريان لەسەر دراوە. دامەزراندنی گ٧ لەلایەن ئەمریکاوە دەستپێشخەری کراوە، بۆ ئەوەی کارتێکردنی سیاسی خۆی لە دنیا بەهێزتر بکات. ئەم دەوڵەتانەلە١٩٨٠ یەکیانگرتووە لەسەر پەیڕەوکردنی سیاسەتی لیبرالیزمی نوێ.

پرسیار: هیچ جیاوازییەك یا ڕەهەندێکی نوێ دەبینین لە نێوان سیاسەتی کۆلۆنیالیزمی کۆن و نوێ؟

وەڵام: بەڵێ، بەڵام لە پرەنسیپدا هەمان شتن. بەئاسانی هەر ئەوەیە، زەبروزەنگ بەکاردەهێنن بۆ ئەوەی فەرمانڕوایی وڵاتانی تر بکەن. ئەوەی ئەمڕۆ زۆر مەترسیدار بێت ئەوەیە، کۆمەڵگایی نیونەتەوەیی لەم بارەیەوە دەنگ هەڵنابڕێت.

پرسیار: گ ٨ کۆنسێنتراسیونی دەسەڵاتی سەرمایەی جیهانییە. ئایا ئەو کاتە هاتووە، حزبە کۆمونیستەکانیش، بۆ نموونە ئێوە لە حزبی کۆمونیستی کوبا، هەوڵ بدەن ئینتەرناسیونالیزمی کۆمونیستی سەرلەنوێ دابمەزرێتەوە؟

وەڵام: ئێستا زۆر باس لەم بارەیەوە دەکرێت، ڕێکخراوێکی کۆمونیستی جیهانی دابمەزرێت. ئەگەر بمانەوێت ئەمە جێ بەجێ بکەین، دەبێ سوودێکی زۆر لە ڕابردوو وەربگرین. بەڕای من ئینتەرناسیونالیزمی سێهەم زۆر لایەنی پۆزەتیڤی هەیە، بەڵام هەڵەیش کراوە.

پرسیار: تا چ ڕادەیەك ئەم بیرۆکەیە، گفتوگۆی لەسەر دەکرێت؟ لە پراکسیسدا چ هەنگاوێکی عەمەلی نراوە؟

وەڵام: گفتوگۆ و سمینارگێڕانێکی زۆر لەم بارەیەوە دەکرێت، زۆر لەو حزب و گروپانە دەناسم کە بۆ ئەم مەسەلەیە کار دەکەن. سەرەڕای ئەوەش ئەمە ئاسان نییە، زۆر سەختە، هەر لایەنێك بۆچوونی تری هەیە، لە نێو چەپەکاندا جیاوازییەکی زۆر هەیە لە بۆچووکان. ئەوەی بە گرنگی دەزانم، ئەوەیە، ئێمە دەبێ لەسەر خاڵە سەرەکییەکان یەکبگرینەوە.

پرسیار: ناکرێت لەبارەی ئەم خاڵە هاوبەشانە، دابمەزرێتەوە؟

وەڵام: هەڵبەت، دەتوانین، ئایا لەم بارەیەوە یەکدەگرین؟ چونکە لێرەشدا بۆچوونی جیاواز هەیە، بەڵام چەندین گرفت ڕووبەڕووی هەموو دنیا بووەتەوە. دەبی ئێمە پێکەوە کار بکەین، بۆ نموونە لە دژی سیاسەتی لیبرالیزمی نوێ. ئەم پرۆسەیە ئەوەندە کلۆباڵە، تەنها کۆمونیستەکان یەك ناخەن، بەڵکو هێزەکانی تریش.

پرسیار: لە کۆبوونەوەی ساڵانەی حزبی کاری بەلژیکا، (لولا) ی بەرازیل پێشنیار دەکرد، هەموو کۆمونیست، ئەنتی ئیمپریالیست و چەپەکان لە دنیا پێکەوە کار بکەن. پێش چەند ساڵێك لە کۆریای باکوریش هەوڵێکی وا درا، بەڵام کوبا ئەم جۆرە هەنگاوەی نەناوە؟

وەڵام: کوبێکان لەم بارەیەوە دیسکسیون و دیباتی زۆر دەکەن، پێشی دوو ساڵ کۆنفرانسێکی جیهانیمان ڕێکخست بۆ ئەوەی گفتوگۆ لە بارەی پەرەسپێکتیڤی سۆسیالیزم بکەین. خاڵی یەکەم ئەوە بوو، داخۆ سۆسیالیزم دەتوانێت ببێت بە ڕێگایەك یا نا. بە گوێرەی زانیم دیباتەیەکی زۆر هەیە لەم بارەیەوە لە هەموو جیهان.

پرسیار: ئەمڕۆ زۆر لەبارەی جەنگ لە دژی تیرۆریزم دەدوێن. هیچ جیاوازییەك لە نێوان جەنگ و تیرۆر دەبینن؟

وەڵام: گرفتەكە لە پێناسەكردنی تیرۆریزمە. ئەمڕۆ زۆر باسی تیرۆریزمی دەوڵەتی دەكرێت. ئەوەی ئەمریكا لە دژی عیراق دەیكرێت، تیرۆریزمی دەوڵەتییە، ئەمریكا ئەو مافە بەخۆی دەدات بۆ وەڵاتان مارش بكەن، بۆردومانیان بكات و ئەوەی بیانەوێت بیكەن، ئەمە تیرۆریزمی دەوڵەتییە. زاراوەی تیرۆری دەوڵەتی دەربڕینێكە بۆ جەنگ.

پرسیار: ئەوە٥٠٠ساڵە مێژووی جەنگ، كۆمەڵكوژی و كویلایەتی ئەمریكایە لە ئاستی دنیا، كۆمونیست و چەپەكانی ئەمریكای لاتین ئێستا لەم بارەیەوەچی دەڵێن؟

وەڵام: نەك تەنها كۆمونیستەكان یا چەپەكان، هەموو خەڵك لە وەڵاتەكانی ئەمریكای لاتین، لە دژی بەرخوردی ئەمریكان. بۆ نموونە سیاسەتیان لە دژی ساندنیستەكان لە نیكاراگوا و دژی وەڵاتەكانی تر.

پرسیار: چۆن خەباتی ئەنتی ئیمپریالیزم لە ئۆروپا وەك سێنتەری دڕندایەتی، دەبینن؟ چ بكەن باشە؟ ئەمڕۆ چ ئەركێكیان لە سەرە؟

وەڵام: ئەمریكا سەنتەری دڕندایەتییە نەك ئۆروپا. گرفتە گەورەكە ئەوەیە، خاوەن سەرمایە زلهێزەكان لە ئەمریكادان و خاوەن سەرمایە ئۆروپییەكان لە پشتی واندا، ڕاوەستاون. من لەو بڕوایەدام، ئەمڕۆ دوژمنی سەرەكی مرۆڤایەتی، ئیمپریالیزمی ئەمریكای باكورە. لە نێوان ئیمپریالیزمی ئەمریكی و ئۆروپی ناكۆكی هەیە، (و یابانیش!) ئێمە هەوڵدەدەین سوود لەم ناكۆكییە وەربگرین. هەندێ جار، خەڵكی وان هەن لەمە تێناگەن، چونكە وا دەیهێننە پێش چاو وەك بڵێی كوبا پشتگیری لە سیاسەتی دەوڵەتە ئۆروپییەكان دەكات. لە نێو ئەم ناكۆكییانەدا كوبایش زۆر دابراوكراوە، ناچاركراون سوود لەم ناكۆكییانە وەربگرین. بۆ نموونە ئێمە پشتگیری لە ئۆیرۆ ناكەین لەبەر ئەوەی دراویكی (سەرمایە) یەكی بەهێزە، بەڵكو وەك ئامرازێك لە دژی دۆلاری هێزدار كە دەسەڵاتی بەسەر دنیای گرتووە.

پرسیار: ئێمە نابێ لە هیز و ڕۆڵی ئۆروپا و سیاسەتەكانی بە سەركردایەتی ئەلمانیا كەم بكەینەوە. ئەمانیش مەترسییەكی گەورە پێكدەهێنن. ئەوەی دەیڵێن زۆر خەترە، چونكە پەیوەندی بە ئەنتی ئەمریكانیزمەوە هەیە.

وەڵام: وایە، ڕاستدەكەیت.

(بۆ نموونە شەركەتە گازەكان و بیولۆگییەكانی پشتگیریان لە عیراق كرد. هەموو چەكە ستراتیژییەكانی عیراق لەسەریان نووسراوە: لە ئەلمانیا درووستكراوە) .

پرسیار: ئەگەر دوو جەردە لە دژی یەكتر بجەنگێن، ئێمە (بۆ نموونە) وەك خەڵكی عیراق و كوبا لە كوێ ڕاوەستین؟

وەڵام: كە یەكێك لە دژی زەبروزەنگی ئەمریكا و بریتانیا لە دژی عیراق هەڵویست وەردەگرێت، مانای ئەوە نییە پشتگیری لە سەددام دەكات. لە هەموو گرنگتر ئەوەیە لەم پرۆتێستەدا، لە دژی دەستدرێژی ئەمریكا و بریتانیا ڕاوەستین. ئەمەش هەلێكە بۆ ئەوەی چەپەكانیش یەك بگرن.

(درووستە، ئەگەر هاوپشتی لە گەڵ خەڵكی چەوساوەی عیراق بكرێت. بە پێچەوانەوە، ئەگەر تەنها لە دژی دەستدرێژەكەیان بێت، لەلایەن ڕاگەیاندنەكانی ڕژێمی عیراق سوودی لێ وەردەگیرێت) .

مانوێل: ئێمە وەك حزبی شیوعی كوبی پشتگیری لە هێزە چەپەكانی عیراق دەكەین. بەلام لە ئاستی حكومەتی پەیوەندی دیپلۆماتی هەیە، وەك پەیوەندی دیپلۆماتی لە گەڵ ئەلمانیا، ئەمە مانای ئەوە نیە ئێمە پشتگیری لە ئەلمانیا یا هەر دەوڵەتێكی تر دەكەین.

پرسیار: لە ژێر بارودۆخی سەختی ئێستای كوبا، دوژمنای شۆرشی كوبی تا چ ئەندازەیەك توانیویانە سوود لەم بارودۆخە وەربگرن؟

وەڵام: هیچ بەختێكیان نییە، ئەوانە بە ئەمریكاوە گرێدراون و زیاتر لە ئەمریكادا هەن. بۆ كوبا، هیچ ڕیئالیتێتێك نییە تەنها سۆسیالیزم نەبێت، ئەگەر ئەمە نەبێت، دەبین بە كۆلونییەكی ئەمریكی.

پرسیار: لە سیمینارەكەی دوێنێ وتت كە لە دوورترین دێهاتەكانی كوبادا، قوتابخانەكان كۆمپیوتەریان هەیە؟

وەڵام: ئەمە بەرنامەیەكە ئێستا جێبەجێ دەكرێ. لە هەر سنفێك بەرنامەی تەلەفزیونی بۆ فێربوون دابینكراوە. ئەگەر ژمارەكەم بەدرووستی بەبیر بێت، لە ١٦٠٠قوتابخانە پەیرەو دەكرێت. ئێستا ناتوانین بۆ دێهاتە دوورەكان كۆمپیوتەر دانێین، ئەمە زۆر گرانە. لە قوتابخانەكانی دێهاتە دوورەكان، ئەو تەلەفزیونانە بە هێزی كارەبای سولاریوم بەكاردەهێنرێن. قوتابخانەی بچوك (٤–٥) قوتابی هەیە، بەلام ئەو بەرنامەی فێربوونەیان بۆ دابینكراوە.

پرسیار: کوبا زۆر هەژارە، چۆن پێتاندەکرێت، بەرنامەی وا جێبەجێ بکەن؟ ئایا سوود لە هاریکاری جیهانی وەردەگرن؟

وەڵام: هەڵبەت هاریکاری نیونەتەوەیی هەیە، بەلآم ئەم بەرنامەیە حکومەتی کوبا پێهەڵدەستێت. لە بەرنامەی دارایی دەوڵەت، زیاتر لە ٣٥٪ بۆ بواری فێربوون خەرج دەکرێت. ئێمە بیر لە خزمەتکردن و پەرەپێدانی هەمە لایەنەی مرۆڤ دەکەین، نەك قازانجی بازاڕ!

(تێبینی: ئەم بەرنامەیە ناوی (زانکۆ بۆ هەموو) ە، ملیونان کوبی بەشداری لەم بەرنامەیە دەکەن. لە ١٠/٢٩سالێك بەسەر ئەم بەرنامەیە تێپەڕی. کاسترۆ لەم بارەیەوە وتی: ئەمە گەورەترین زانکۆی وەلآتەکەمانە. . . نوێترین تاقیکردنەوەیە لە جیهانی تینوێتی بۆ زانست لە سەر ئاستی جیهان-ڕۆژنامەی گرانما/ئینتەرناسیونال- کە ئەم هەواڵەم خوێندەوە زۆر بەزەییم بە خۆم هاتەوە، چونکە پێشی پتر لە دوو، پێشنیارێکی لەم جۆرەم کرد، بەلآم کێ گوێی لە پێشاری وا دەبێ! ! س)

ئێستا بە هۆی قەیرانی چەند ساڵی ڕابردوو، لاوان پاش تەواوبوونی خوێندنەکەیان بێکار دەبن. ئێستا حکومەت بەرنامەیەکی تری هەیە بۆ پەرەپێدان بە زانینی ئەو لاوانە. ئەوە ناکۆکییەکە کە لە وەلآتێکی سۆسیالیستی بێکاری هەیە، گرفتەکە ئەوەیە توانای ئابووریمان نییە، سەرمایەگوزاری بکرێت بۆ ڕەخساندنی بواری کارکردن، بۆیشە ناچارین سەرمایەکوزاری دەرەکی قبوول بکەین، وەك قوناغێك بۆ ڕزگاربوونمان لەم بارودۆخە و بۆ ئەوەی پیشەسازیمان تازە بکەینەوە، و بواری کارکردن بۆ لاوەکان خۆش بکەین، لاوەکانمان فێری تەکنەلۆژیای نوێ دەکەین. لەمەدا بە گوێرەی یاساکانی ئابووری بازاڕی ئازادی پەیرەو ناکەین.

پرسیار: پاش ئەوەی نەختێك سنوورتان بۆ سەرمایەگوزاری دەرەکی کردەوە، ڕێژەی ئەو سەرمایەیە لە چ ئاستێکدا بوو؟

وەڵام: ئەوەندە نەبوو. بە پلەی یەکەم لەبواری هوتێلەکان بەکارهێنران. ئۆبێکتی هوتێلەکان موڵکی دەوڵەتییە، ئەو سەرمایانە تەنها لەبواری مێنجمێنتی هوتێلەکان بەکاردەهێنران. لە ساڵی ڕابردوودا، لەلایەن شەرکەتێکی فەرەنسی، کارگەیەکی بەرهەمهێنانی کارەبا بە گاز دامەزرا. بەلآم بەپێی ڕێککەوتنەکەمان، پاش ٧ساڵ دەبێت بە موڵکی دەوڵەت. ڕێکەوتنی جۆراوجۆر دەکەین. ئێستا لە گەڵ ٤٠٠ خاوەن سەرمایەدار ڕێکەوتنمان هەیە.

دوا پرسیار: وەك بیرمەندێکی کۆمونیست پێشنیاری تۆ چییە لەبەرامبەر سیاسەتی بالآدەستی ئەمرۆی جیهان؟

وەڵام: ئەمرۆ کۆنکرێت لەبارەی جەنگ لە ئەفغانستان، دەبێ مرۆڤەکان بەخۆیان هوشیار ببن بەوەی کە ئەم جەنگە بە هیچ نامانگەیەنێت. گەیشتنمان بە ئاشتی لەم ناوچەیە، مانای ئەوە نییە، هەموو گرفتەکان چارەسەر دەکرێن. ئەمرۆ گرنگ ئەوەیە ئەو جۆرە ستراتیژییەی ئەمریکا نەهێڵین سەربکەوێت. لە بڕوایەدام ئەم جەنگەی ئێستا هەیە لە ئەفغانستان تەنها تاقیکردنەوەیەکی ئەمریکییە و درێژەی دەبێت و بۆ ئەوەیە بزانن چ ئیمکاناتێك هەیە ببن بە تاقە دەسەلآت لە جیهان.

زۆر سوپاستان دەکەم هەروا زۆر سوپاسی زابینە دەکەم کە گفتوگۆکەی لە ئەسپانییەوە بۆ ئەلمانی وەرگێڕا.

٢٠٠١/١١/١٤

(٢)

مەنسوور حیکمەت: ئۆکەی بۆ جەنگی ئەمریکی لە ئەفغانستان!

پێش ماوەیەك نووسیم (ئێمە لە جیهانێکی نوقم بوو لەناو تیرۆر دەژین و چەندین نموونەیشم هێنابووەوە) . لە کۆنفرانسی ڕێکخراوی ATTAC، یان تسیگلەر وتی: (جیهانگیری، تیرۆرێکی ڕۆژانەیە. . . سەرەڕای بەرفراوانی زەبەلاحانەی بازرگانی جیهانی لە دەساڵی ڕابردوو، هەژاری هەر گەشەی کردووە) (١) .

لە ٩/١١دا، "یەکەم جارە" ئیلزیونێك، بە هەموو ڕەهەندەکانییەوە، بە بێ ئارایشکردنێك، لە هۆشی هەموو مرۆڤایەتییدا داڕووخا: دەزگای سەربازی و موخابەراتی و تەکنەلۆژی هیچ دەوڵەتێك، بەقەد ئەمریکا بالآدەست نییە، کەچی ئەمجار نەیانتوانی ڕێ لەو ئەکتسیونە بگرن، بێگومان لە دوا ڕۆژیشدا، ناتوانن ڕێ لە کاری وا بگرن. بەپرسێکی ئەمریکیش ئەم پرسیارەی کرد: (جا -cia- یمان بۆچییە؟)

واتە، ڕێگای تر هەیە، نەهێڵن ئەو جۆرە ئەکتسیونانە ڕوو بدات، ئەوەش ئەوەیە، (بۆ نموونە) دەبێ حکومەتی ئەمریکی دەست لە ملهوڕییە جیهانییەکانی هەڵگرێت. ئەوە چ لۆژیکێکی سەرشێتانەیە، بۆ خۆی سیستێمی دیموکراتی هەڵبژاردووە، کەچی، وەك هەر دیکتاتۆرێکی تر، لە بری گەلی ئەفغانستان، زاهیر شای هەڵبژاردووە بۆ سەرۆکایەتی کابینەی حکومەتی پاش تالیبانەکان! !

Mumia Abu-jamal زیندانییەکی سیاسیی ئەمریکییەو بە مردن سزا دراوە، دەنووسێت: (ئافرەتێك بە دەنگێکی زۆر خەمگینەوە تاکای لە مۆدیراتۆرە سەرسوڕماوەکەی کرد، رێگا بە پرسیارەکەی بدات> بۆچی ئەم مەردمانە ئەوەندە زۆر ڕقیان لە ئێمەیە؟< پرسیارەکەی، ئەو بۆچوونانە کە ئەمڕۆ میدیاکان بلاوی دەکەنەوە، پیشان نادات، بەڵکو بۆچوونی ملیونان ئەمریکی، کە تەماشای وێرانییەکەی سێنتەری بازرگانی جیهانی دەکەن، پڕ دەبن لە نەفرەتێکی ڕەش و پرسیار لە خۆیان دەکەن: بۆچی؟. ئەمە نموونەی کاردانەوەی ئەمریکاییە، نموونەی کلتوورێکە، ڕابردووی خۆی ناناسێت، تەنها سبەی دەناسێ و چێژلێبردنە جەستەییەکەی، ئایسکرێمەکەی دەستی و ئۆتۆمبیلە لۆکسۆسەکەی. . . بۆردومان کردنی. . . . لە ٩/١١ دەستی پێ نەکرد، هەروا وایش نییە وەك هەندێ سیاسەتمەدار لە بارەیەوە دەیڵێن (جەنگێکە لە دژی تسیڤیلیزاتسیون) . . . مۆمیا ئەبو جەمال لەم وتارە ئاماژە بۆ وتەی دیبلۆماتێکی ئەمریکی لە پاکستان دەکات کە دەڵێ> ئێمە نەمانویست ئەفغانستان بەرەو ئاشتی ببەین، بەڵکو کۆمونیستەکان بکوژن و لە وڵاتەکە دەریان بکەن<) (٢)

من نامەوێت لیستی دڕندایەتی و تاوانەکانی سیاسەتی ئەمریکی و"ئیسلامی سیاسی" بنووسم، زیاتر، ئەو ئەرك و خەم و حەسرەتەم لەبەرچاوە، چۆن هەندێ سیاسەتمەداری کوردستان، تا دەکاتە (حککا و بەرپرسەکەی) ، بە لیاقەتێکی تایبەتەوە، لەسەر حیسابی کرێکاران و زەحمەتکێشانی گەلانی کۆلۆنیالکراو و نیمچە کۆلۆنی ڕۆژهەلاتی چەوساوە، لە پێشی پێشەوەشیان ئافرەتانی ئەم چینە، بۆ رۆژئاوا سەر دادەنوێنن، دوور لە هەر ڕاستگۆییەك، بە ملکەچییەوە بەشان و باڵیان هەڵدەڵێن، گوایە، ئەمان"شارستانی و مۆدێرنن" و پشتگیری لە کۆمەڵکوژی خەڵکی ئەفغانستان وله پڕوپاگەندە نەگریسەکەیان دەکەن، دەیانەوێت بە سیاسەتی دێرینەی کۆمەڵکوژی ئەمریکاوە، دڕندایەتی"ئیسلامی سیاسی" لەناو ببەن، کەچی بەرەی دژ بە جیهانگیری (بەو بەرفرەوانییەوە) بە ڕیفۆرمبست دەزانن، بە ئەرگومێنتی پۆلیس و موخابەراتی و میدیای سەرمایەدارەکان، پڕوپاگەندە لە دژیان بلاو دەکەنەوە!! ئەم"حزبە" لە واقیعدا، زێکتێکن، زمانحاڵی سۆسیال دیموکراتی ئۆروپان، بەشێکن لە هێزی کۆنترای دژ بە شۆڕش، بەرهەمی تێروانین و لۆژیکی ڕۆشبیرێکی وردە بۆرژوان، بۆیە ئەو هەڵویستە وەرگرتووە. (م. ح) ئەوەندە لە بۆچوونەکانی نارۆشنە، نارۆشنی دەخاتە پاڵ هێزە ئەلتەرناتیڤەکان، پشتگیری لە جەنگی ئەمریکا دەکات، بەلاًم لە هەمان کاتدا، ڕەخنە لە کوشتن و بریندارکردنی تسیڤلەکان دەگرێت. . !! .

هونەرمەندان و ڕۆشنبیرانی ئیتالیایی (Jacopo. Fo، Franca. Rama Dario. Fo) لە بانگەوازێکیاندا لە ژێر ناوی (شانسێك بە ئاشتی بدەن!) دەنووسن: (فرمێسکی کۆمینتاتۆری تەلەفزیونەکان شەرمەزارییە، چوونکە بە درێژایی دەیان ساڵی ڕابردوو، لەبارەی تاوانەکانی مەسیحییە ڕۆژاواییەکاندا بێدەنگ بوون. . . . دەبێ ئەو ڕۆژە سامناکە، فێری بەرپرسیارانی دەسەلاًتی پیاوی سپی بکات، کە لەم جیهانەدا، ئاسایش و ئاشتی بۆ کەس نییە، تا مافی هێزبەکارهێنان حاکم بێت. . .) (٣)

سیناریۆی جەنگی ئەفغانستان، سیناریۆی"شارستانییەکان"ە و بە تایبەتی پێنتاگۆن و خاوەن سەرمایەی مۆنۆپۆلەکانی نەوت و گاز و چەك و بانقەکان لە سێنتەری بازرگانی جیهانی. Manlio Dinucci لە مانیفێستۆکەی (نرخی ترس– بازرگانی بە نەوت) ، لە بەشی یەکەمدا وتەی مێنجمێنتی کۆنزێرنیUnocal (جۆن یو. ماریسکا) دەهێنێت: (تا لە کابول حکومەتێك نەبێت، کە شوێنی متمانە ئەمریکا و شەرکەتی نەوتەکەمان نەبێ، هەرگیز ئەو لوولەیە دانامەزرێت!)

لە بەشی سێهەمدا، لە ژێر ناوی (چی لە پشت تونێلی ترسی ئەفغانستان خۆیی شاردووەتەوە) ، شرۆنۆلۆگی (زانینی کات) ڕووداوەکان بەم شێوەیە دەنووسێت:

* یولی ١٩٩٧:

پاش داگیرکردنی کابول–٢٥/سێپتێمبەر/١٩٩٦– حکومەتی تالیبان لەبارەی دامەزراندنی لوولەی گاز بەناو زەمینی ئەفغانستان بەرەو پاکستان، ئیمزای رێککەوتنێکی لە گەڵ پاکستان، تورکمنستان، ئوزبەکستان کرد.

* ٢٧/١٠/١٩٩٧:

حەوت شەرکەتی نەوت و حکومەتی تورکمنستان، کۆنزۆرتیومی (یەکێتییەکی کاتی لە نێوان چەند شەرکەتێك) لۆلەی گازی ئاسیای ناوەڕاست دادەمەزرێنن و دەیانەوێت لە تورکمنستانەوە تا پاکستان، بە درێژایی ١٤٦٤کیلۆمیتر لوولەی گاز دابمەزرێنن، دەشتوانن

٧٥٠كيلوكيتر بەرەو هيند رايبكێشن. شەركەتى ئەمريكى بۆ ئەنەرژى (UNOCAL) لە لووتكەى ئەم كۆنزۆتيومە دانيشتبوو و لە گەڵياندا شەركەتى نەوتى سعوديەى عەرەبى (Delta Oil) ، (Crescent Group) پاكستان، (Gazprom) روسيى، (Hyunda Engineering Construction) كۆرياى خواروو، (Inpex und Itochu) ياپان. نياز بوو بەم پرۆژەيە كە ساڵانە ٢٠مليارد كۆبيك ميتر گاز پێى دەگوێزرێتەوە، لە ماوەى ٢-٣ ساڵ درووستى بكەن. لەتەك ئەم رێكەوتنەدا، شەركەتێكى نەوتى ئەرژێنتينى (Bridas) راپگەياند كە لە ١١/٤خەريكە لەبارەى دامەزراندنى لولەى گازێك، رێككەوتنێك لە گەڵ تاليبان دەكات.

* ١٩٩٧/١١/٢٥:

بەرپرسى شەركەتى (Unocal) ى ئەمريكى (بۆى تۆدۆر) ، مانا ستراتيژيەكەى تونێلى ئەفغانستان، بۆ گەيشتن بە ئاسيا ديارى دەكات"ئەمە بازاڕێكى خێرا گەشەسندووەى نەوت و گازە لە نزمايەكانى قەوقاز". تونێلى چين زۆر درێژە و نرخێكى بەرزى هەيە (هەروا واشينتون ئارەزووى لەسەر نييە) و تونێلى ئێرانيش لە لا يەن ئەمريكاوە ناپەسەندە.

* ٥/ديسەمبەر/١٩٩٧:

شاندێكى پايەبەرزى تاليبان بۆ ئەمريكا مێواندارى دەكرێن و لە گەڵ شەركەتى (Unocal) لە بيرۆى سەرەكيان لە (Sugarland) و لە تكساس بۆ چەند رۆژێك گفتوگۆ دەكەن. لە هەمان كاتدا، Unocal لە قەندەهار بيرۆكەى دەكاتەوە.

* يەنيوەرى/١٩٩٨:

تاليبان راپگەياند كەوا بە پەسەندى دەدن لە گەڵ شەركەتى Unocal رێكەون لەسەر لولەى گازەكە و ئيمزا بكەن. ئەمە لە يونى رووبيدا، واتە پاش ئەوەى شەركەتى Gazpromى رووسى ١٠٪ى بەشەكى لە پرۆژەكە فرۆشت، بۆيە Unocal و Delta Oilى سعودياى عەرەبى بە ٨٥٪ كۆنترۆڵى تەواويان بەسەر پرۆژەكە شكا. لەم كاتەوە ناخۆشى كەوتە نێوان سعودييە و ئەمريكا. لەبەر هەر هۆيەك بێت، واشينتون متمانەى بە رژێمى تاليبان نەما، رەنگە لەبەر گەشەسەندنى دەنگى ئەنتى ئەمريكا بێت يا لەبەر ئەوە بێت تاليبان شايەنى متمانە نەبێت لە تواناى كۆنترۆڵكردنى بۆ پرۆژەكە. سعودياى عەرەبى (بە رێكەوتن لە گەڵ واشينتون) چەندين ساڵ بە پوول يارمەتى تاليبانەكانيان دا بە هۆى هەلۆيستى ئەنتى سۆڤێت و ئەنتى ئێرانيان و دەيانەويست درێژە بە پشتگيرييەكەيان بدەن. حكومەتى سعودى، پاكستان و ئيماراتى عەرەبى تاقە دەوڵەتن، حكومەتى تاليبان بە رەسمى ناسى.

٢٠/ئۆگۆست/١٩٩٨:

ئەمريكا لە دژى بنكە تيرۆريستيەكانى بن لادن، يەكەم هێرشى ئاسمانى لەسەر ئەفغانستان دەكەن.

*٢١/ئۆگوست/١٩٩٨

رۆژێك پاش هێرشە ئاسمانييەكەى ئەمريكا، Unocal راپگەياند كەوا چالاكييەكانى بۆ ريئاليستكردنى لوولەكى گازەكە رادەگرێت و "ئەو كاتە دەستى پێدەكاتەوە، لە ئەفغانستاندا، تۆكمەيەكى پێويستە هەبێت بۆ خەرجكردن بەسەر لوولەى گاز لەلايەن پارەدەرە ئينتەرناسيونالەكان. "

٨/ديسەمبەر/١٩٩٨:

Unocal دەستكێشانى لە پرۆژەكەيش رادەگەيەنێت. فاكتومى گرنگ ئەوەيە، شەركەتى DeltaOil سعودييەى عەرەبى، پۆزيتسيونى سەرەكى وەردەگرێت. ئێستا ئيتر وا دەردەكەوێت كە ريئاليزكردنى پرۆژەكە بلۆك كرا.

مانگى٤/١٩٩٩:

ئەفغانستان، پاكستان و توركمنستان ئاشكراى دەكەن كە رێككەوتوون لەسەر ئەوەى پرۆژەكە دابمەزرێننەوە. روو لە كۆنزۆرتيومەكە دەكەن كە ئێستا لەلايەن شەركەتى نەوتى DeltaOil سعودييای عەرەبى بەرێوبەرايەتى دەكرێت بۆ درێژەپێدان بەم پرۆژەيە. لێرەدا ئەمريكا دەبينێت نەوت و گازى قەوقاز لە ژێر دەسەلاتى دەردەچێت. . ٢٠. . ٢٠٠١/١٠/ .سەرچاوە (Indymedyia)

ئەمە پرۆژەی"مۆدێرنەکانە" و پەلێك لە هاومەتەرەسەکەیانە وەك لە وتاری (هۆ راستییەکانی ئەم جەنگە) یش باسم کرد (٤) ، چۆن (حککا) و هاوبیرە کوردەکانی لە ژێر رابەرایەتی ئەمریکا و جەنگە"متمەدنکەی"دا، تمدن بۆ ئەفغانستان دەبەن. (بڕوانە ئۆکتۆبەر، ژ ١٤)

هێزە کۆمونیستەکان، کانونی زیندانە سیاسیەکان (لە دەرەوە) (٦) و چەپەکانی ئێران (سازمان ئەقلییەت (٧) ، سازمان اتحاد فدائیان کۆمونیست) (٨) و چەندین رێکخراوی تر لە بەرەی دژی جەنگی ئیمپریالیستی و حکومەتی کۆنەپەرەستی تالیبان و هاوپەیمانی باکور راوەستاون. دەبێ (حککع) پرسیار لە خۆیان بکەن، بۆچی مەنسوور لە شەڕی دوو گەوادا، پشتگیری لە گەوادێکیان دەکات؟ لە شەڕی (عیراق و ئەمریکا) دا، لایەنی ڕژێمی فاشستی بەغدا و هێزە ئیسلامی و ناسیونالیسە عەرەبیەکانی گرت، ئێستا لە شەڕی (ئەفغانستان و ئەمریکا) دا پشتگیری لە جەنگی ئەمریکا دەکات. پرسیار ئەمەیە: چی لەم هەڵویستە کۆمونیستی و کرێکارییە؟ من باسی نۆحە و زنجیرکوتانەکەتان ناکەم بۆ لەشکری ئازادی گەلان وپەیامبەری مەدەنییەت (پێنتاگۆن) ، بەڕای ئێوە، ناکرێت لە دژی هەردوو لابەنی تاوانبار خەبات بکەن؟. . . من ئەڵێم ماست سپییە، ئەو دەڵێ، نەخێر ڕەشە!. . . .

لێرەدا سەرلەنوێ هێما بۆ هەڵویستی حزبی کۆمونیستی ئەفغانستان دەکەم: بۆ پێشەوە بەرەو رێکخستن و بەرپاکردنی موقاوەمەتی جەماوەری دژی ئیمپریالیزم. . . مردن بۆ ئیمپریالیزم و کۆنەپەرەستان. . . بژی شۆڕش، بژی کۆمونیزم. . .

بەرەو هەڵویست و کرداری تر

بۆ روخاندنی فاشییەت و دژایەتیکردنی جەنگی ئەمریکی!

دوور لە هەر بۆچوونێکی ئێمە وەك کۆمونیست، هێزە شەرخوازەکان زەمینەی جەنگەکەیان بەرفراوانتر دەکەن و هیچ کاتێك وەك ئەمرۆ بەرەکان ئەوەندە بە روونی خۆیانیان نمایش نەکردووە:

– ئەمریکا، بەریتانیاو ئوستورالیا بەرەی جەنگیان گەرمترکردووەو دەیان هەزار سەرباز بە نوێترین بەرهەمی چەکسازیان بۆ کەنداو بردووە: بە پلەی یەکەم، پاپۆرە جەنگییەکانی ئەمریکا (یوکسەر، بونهوم ریتشارد، کلیف لاند و دوبوکی) بڕیار لەسەری کوشتنی ملیونان مرۆڤیان پێ دەکرێ و دەیانەوێ چارەنووسی ناوچەکە دیاری بکەن. سەرمایە مۆنۆپۆلی نەوتی ئەمریکی سوورن لەسەر کۆنترۆلکردنی هەموو بازاڕەکانی نەوت و گازی ناوچەی رۆژهەلاتی ناوین (لە ئەفغانستانەوە تا عیراق، ئێران، دوورگەی عەرەب و رێگاوبانە ستراتیژییەکانی)

–دەسەلاتی فاشیستی عیراق لە پێناو مانەوە لە فەرمانرەوای تیرۆرستییەکەی و درێژەپێدان بە کۆنترۆلکردنی سەرمایە زلهێزەکەی (نەوت) ی خەلکی عیراق، هەموو سەرشۆڕییەك قبوول دەکاو هەولدەدا بە پرۆپاگەندە ژەهراوی و درۆزنەکانی لە بارەی"دژایەتی ئیمپریالیزم" بە شێوە ئەلمانییە دڕندانەکەی و"بەرگری لە نیشتیمان" و "ئاینی ئیسلام"کە بەخۆی هەموو عیراقی کرد بە گۆڕەپانی داپڵۆسین و تیرۆری بەرفراوان، گێلە بە هەستی جەماوەر دەکا. پاش نزیکەی پتر لە٣٥ساڵ لە دەسەلاتدارییە خوێناوییەکەی، هیچ هێزێك ئامادە نییە بەرە لە گەلیدا ببەستی و چارەنووسی خۆی بە فاشییەتەوە گرێ بدا. دەبێ دەستکردەی دەستی پیشەسازی ئەلمانی (بەپلەی یەکەم) بە هەموو نرخێك بڕوا.

ئەوە چ حەقیقەتێکی رووتە بە بەرچاوماندا تەراتێن دەکا: فاشییەت لە لایەن هەموو لایەکەوەو هەر لایەك بە پێی بۆچوونی خۆی، نەفرەتی لێ دەکا!هەرچەنە هاوار داد دەکەن، پەشیوانی لە تاوانەکانیان دەردەبڕن (راگەیاندنەکانی تاریق عەزیز: ئێمە هەڵەمان کردووە لە گەڵ ئۆپۆزیتسیون. . .) کەس بە نرخی پوشیش لێیان ناکرێ و هەموو هێزەکان، لەگەڵ بڕیاری کەولکردنیدان. دروشمی باڵای ئەمرۆ: بروخێ فاشییەت، نا بۆ جەنگ و تیرۆری ئەمریکی!

– ئەلمانیا وەك زلهێزێك، بە زەقی رایدەگەیەنێ کە دژی جەنگی ئەمریکییە (فەرەنسایش لەهەمان سەنگەرە) ، وەك بلێی بە ناڕاستەوخۆ دەلێن، ئەوەی ئێمە لە عیراق بنیاتمان ناوە، نامانەوێ ئەمریکییەکان خاپوری بکەن! سەدان شەرکەتی ئەلمانی رژێمیان بە چەکی کۆمەلکوژ، پڕچەك کرد. هەڵویستی سەرمایەداری مۆنۆپۆلی ئەلمانی و حوکومڕانە سۆسیال دیموکراتەکەی، و مانۆرە سیاسییە فێلزانەکەی بۆ بازاڕی گەرمی عیراق، لێرەوە سەرچاوە دەگرێ.

ئەركەكانمان:

١/ ئێمە دەتوانین بە كۆمونیست و چەپە شۆڕشگێڕەكان و بزووتنەوەی ئاشتی لە وەلاتە ئۆروپییەكان و ئەمریكا و جیهان ئەم بۆچوونە رابگەیەنین: ئەگەر ئێوە بە ڕاست دژی جەنگن، ئەوا دەبێ بە هەموو جۆرێك (بە خەباتی چەكداریشەوە) لە دژی ئەو شەركەت و حزب و حكومەتانەی وەلاتەكانیان خەبات بكەن كە رژێمی عیراقیان پڕ چەككرد. ئەمەیە خەباتی راستەقینە لە دژی جەنگی ئەمریكی و تاوانی ئەلمانی و فەرەنسی و ئەم خەباتە لە گەڵ خەباتی كۆمونیست و چەپی عیراق و گەلی كوردستان بۆ روخاندنی رژێمی فاشیست، گرێ بدەن. ئەمەیە هاوپشتی نیونەتەوەی ژێر دەستەكان، نەك ئەو دروشمانەی هەڵیانگرتووە كە بیانەوێ و نەیانەوێ، فاشییەت لە عیراق سوودی لێ وەردەگرێ و لە هەمان كاتدا دژایەتییە لە گەڵ ئێمە.

٢/ دەبێ رسوای ئەو رێكخراوانە بكەین كە گوایە كۆمونیستن و بەم ناوەوە پروپاگەندەی ژەهراوی دژی كرێكاران و زەحمەتكێشانی عیراق دەكەن و پشتگیری لە رژێمی فاشیست دەكەن. بۆ نموونە:

أ- رێكخراوە ترۆتسكییەكان (گروپی ئەسپارتاكوس سەر بە ئومەمییەتی چوار- ئێرنست ماندێل-رۆژنامەكەیان، ژمارە٧٧ لە٩/١٠/١٩٩٠-، گروپی Klssenkampf-رۆژنامەكەیان، ژمارەی ٨٧، ئۆكتۆبری١٩٩٠، ئومەمییەتی چوار سینتراڵ و شاخەی ڤێن كە لە جەنگی دووهەمی كەنداو پشتگیری لە فاشییەتیان كرد و داوایان لە كۆمونیست و چەپەكانی عیراقیش كرد، بەرە لە گەڵ فاشییەت ببەستن.

ب- مەنسور حیكمەت داگیركردنی كوەیت لەلایەن رژێمی فاشییەوە، مەحكوم نەكرد. لە گفتوگۆیەكیدا دەڵێ "بەهەمان شێوە، مەحكومی میسر ناكەین ئەگەر رۆژێك بێت و سعودییەی عەرەبی داگیر بكا و دەسەلاتەكەیان بڕوخێنن"!!

(سەرچاوە: دەقی گفتوگۆكەی لە نامیلكەی: Die Ursachen und Hintergruende der Golfkriese-September1990-

لاپەڕەی ١٣و١٤. هەروا هەڵویستیان لەبارەی جەنگی ئەفغانستان. ئاخر ئەو هەڵویستانە چ پەیوەندییەكی هەیە بە هەڵویستی كۆمونیستییەوە؟ پەیرەوانی بۆچوونەكانی مەنسوور حیكمەت ئێستاش دەتوانن دان بەو هەلانە بنێن و رەخنە لە خۆیان بگرن.

٢/ رێكخراوە كۆمونیست و چەپەكان، دان بە پەرتەوازی خۆیان بنێن و هەوڵی جددی بۆ دامەزراندنی یەكێتی بەرەی چەپ بدەن!

٣/ دەبێ ئەو حزب و گروپە كۆمونیست یا چەپەكان كە توانایان هەیە، ئەكتسیونی چەكدارانە بە درووشمی (بڕوخێ دەسەلاتی فاشییەت لە عیراق، مەرگ بۆ ئیمپریالیزمی ئەمریكی. . . بژی راپەڕینی جەماوەری. . . بژی دەسەلاتی شووراِیی كرێكاران و زەحمەتكێشان) لە ناوچەكانی ژێر دەسەلاتی فاشییەت، ئەنجام بدەن! بەم هەنگاوە دەتوانین پروپاگەندەی درۆزنانەی فاشییەت پوچەڵ بكەینەوەو جەماوەر بەرەو راپەڕینی چەكدارانە رابكێشین و بە هەموو دنیا رابگەیەنین كە ئێمە دژی جەنگی ئەمریكی و دەسەلاتی دڕندەی سەددامین. دەبێ بۆیان بسەلمێنین كە ئەلتەرناتیڤی شۆڕشگێڕانە بوونی هەیە. بەڕاستی لەم بارودۆخەی ئێستا، هەموو سەرخستنێكی نوێی بزووتنەوەی شیووعی و شۆڕشگێری جیهانی كەوتووەتە دەستی شیووعییەكانی عیراق و كوردستان!

٤/ بە گەلی كوردستان رابگەیەنین كە ئەزموونەكەی لە مەترسیدایەو دەبێ خۆی بۆ بەرگری لە دەستكەوتەكانی ئامادە بكا. رژێمەكانی ناوچەكە، ئەمریكاو فاشییەت دەیانەوێ كوردستان بكەن بە گۆڕەپانی جەنگەكەو ئەوەی خەڵكی كوردستان دەستی كەوتووە، لەناوی ببەن!

چەند ووتارێك بۆ گفتوگۆكردن و لەیەك تێگەیشتن!

پێشی دەنگی بۆمب و رەنگە ئەم جارەیان بۆمبی ئەتۆمی، دەنگی حزبە شەڕخوازەكان بە ئاشكرا و نهێنێ بەرزدەبنەوەو ئەوپەڕی فرتوفێڵ، ریاكاری، رق و كینە بە كار دەهێنن. ماسمیدیاكانیشیان زەمینەخۆشدەكەن بۆ مارشی جەنگاوەرەكانیان، درووشمەكانیان بەرز دەكەنەوە بەرهەمهێنەرەكانی چەكیش بە روونی لیكاویان دێتە خوارێ.

لەم ساتەوەختەدا، هەر وشەو راگەیاندنی حزب، موڵتی و بانقەكان، كار لە بەرز و نزمی بۆرسە دەكەن، هەموو شتێكیش لە پێناوی قازانج بەدەست هێنان ڕەواو پیرۆز دەكەن. بڵەندگۆی مزگەوت و كڵیسەكان، هاوار بۆ خوا دەهێنن، لەشكرەكەیان پیرۆز ببێت. بە هەموو دەنگیانەوە هاوار دەكەن: وەتەن لە مەترسیدایە! نیشتیمانپەروەران، بە پشتیوانی خوداوە، بەرەو بەرەی جەنگ! لایەكیان

دەڵێ: گەلی عەرەب نەمرە! خوا سەرۆك سەددام دەپارێزێ! . . . ئەو لاكەیان دەڵێن : خوا پشتیوانی ئەمریكایە. . . . ! هەردوولاشیان سوێند بە پیرۆزترین شتیان دەخۆن كە مەبەستیان تەنها سەقامگیربوونی ئاشتی، دادپەروەری و مافی مرۆڤ و دیموكراسییە!

لە سەر ئاستی ئەلمانیا، وەك لە رۆژنامەی فرانكفۆرتە روندشاو نووسراوە:. . . گێرهارد شرۆدە (سۆسیال دیموكرات) لە سەرەتای پروپاگەندەی رەسمی بۆ هەڵبژاردنی حزبەكەی لە شاری هانۆڤەر وتی: ئەلمانیا بەشداری راستەوخۆ ناكات لە جەنگ دژی عیراق. كیودۆ ڤێستەڤێلە و ڤۆلڤگانگ گێرهارد (حیزبی لیبرالەكان) لە راگەیاندنێكی هاوبەشدا، داوادەكەن، بابەتی عیراق لە دەرەوەی مەسەلەی هەڵبژاردن مامەڵەی لە گەڵدا بكرێ. . . . حیزبی سۆسیال دیموكرات، سەوز و لیبراڵەكان بە توندی لە دژی بەشداركردن لە جەنگ. . . . ڤۆلڤگانگ گێركە (قسەكەری سیاسەتی دەرەوەی حیزبی دیموكراتی سۆسیالیستی) گومان لە قسەكانی سەرۆك حكومەت (شرۆدە) دەكا و دەڵێ"نیشانەیەكی روون بۆ كۆرسی راستكردنەوەی جددی سیاسەتی دەرەوە، ئەوەیە، شرۆدە، هێزەكانی لەشكری ئەلمانیا لە كووەیت و قۆچی ئەفریقا بكشێنێتەوەو داوا لە شوورای ناتۆ بكا، حاڵەتی هاوپەیمانییەتی لاببات. هەروا داوای كۆبوونەوەی تایبەتی پەرلمان دەكا". لەولاوەوە وەزیری بەرگری ئەلمانی وتی" ئەو سەرباز و زرێپۆشانەی لە كووەیت دا هەن، لەوێ نین، بۆ ئەوەی كارێك لە دژی عیراق ئەنجام بدەن". دیتریش گینشەر بە بۆنەی ئەوەی سۆسیال دیموكراتەكان بەشداری لە جەنگ دژی عیراق ناكەن بەتاك هەڵوێست وەرگرتنی ئەلمانیای خستە ژێر پرسیارەوە" هەڵویستێكی یەكگرتوی ئۆروپایی پێویستە، دەبێ حكومەت بۆ ئەم هەڵویستە رەنج بدا. ئەوەی دیەوێ كارتێكردتی بەسەر ئەمریكاوە هەبێ، دەبێ ئەو جۆرە هەڵویستەت هاوبەشەی هەبێ". . . . فریدیرت فلویگەر (قسەكەری سیاسەتی دەرەوەی سۆسیال مەسیحییەكان) رایگەیاند كە بۆ جەنگ لە دژی عیراق، پشتگیری نەتەوە یەكگرتووەكان جێی هیوایە بەڵام پێویست بەوە ناكات" (فرانكفۆرتەروندشاو، ٨/٧)

بە پێی گۆڤاری دێر شبیگل (٣٢، لە ٨/٥) بۆلەند ئەجەوید (سۆسیال دیموكرات) ئۆپێراتسیونی باران رێكخستووە. توركیا خۆی ئامادەكا بۆ هەرەشەی كارەساتێكی ئینسانی: پەنابەری كورد—وەك ئەوەی لە١٩٩١ روویدا— بە سەدان هەزار كەس لە جەنگی كەنداوی نوێ خۆیان رزگار بكەن. . . توركیا، جەنگی بوش لە دژی سەددام حوسێنی هاوسێ رەزا قورسی، بە زارەكی قبوول ناكا و بە نهێنی ئامادەی دەكا) . لە ٨/٧، رێكخراوی پزیشكەكان بۆ لەناوبردنی چەكی ئەتۆمی (IPPNW) بانگەوازێكی بە ناو (لە گەڵ زرێپۆشی فوكس و پاپۆری سەربازی بەرەو جەنگ؟) لە گەڵ ئیمزای دەیان رێكخراو و پرۆفیسۆر لە دژی بەشداربوونی ئەلمانیا لە جەنگ دژی عیراق بلاوكردەوە.

هەموو بۆچوونەكان دووپاتی ئەو راستییە دەكەن كە ئەم جارەیان ئەمریكا بە هەموو نرخێك، گەر تەنها پێكەوە لە گەڵ بەریتانیا بێ، جەنگ بەرپادەكات. بۆ ئەم مەبەستە پێشوەخت"ئۆپێراتسیونی ئۆپلان ١٠٠٣بۆ روخاندنی سەددام ئامادەكردووە: لە گەڵ بۆردمانكردنی چڕ لە ئاسمانەوەو بە زرێپۆش و ٣٠٠ ٠٠٠سەرباز لە قوڵی توركیا، ئەردن و كووەیت، هێرش بكەن. بڕیاریدەرترین هەڵەی ئەم رازانەوەیە: وەڵاتە ناونراوەكانی هێرشەكە بەشداری لە هێرشەكە ناكەن. بۆیە ئەمریكا گەیشت بە بیرۆكەی ستراتیجییەتی جەنگی خێرا: ٥٠هەزار كۆماندۆی سەربازی راستەوخۆ لە بەغدای پایتەخت و لە سێنتراڵەكانی سەركردایەتی سەربازی و هیدرای رژێمی سەددام لەناو ببەن. . . .

رۆژنامەی (یونگە ڤێلت) ی ئەمرۆ وتارێكی لەژێر ناوی (گروپە ئۆپۆزیتسیونەكانی عیراق لە واشینتون كۆدەبنەوە. لەشكری توركیا لە باشووری عیراقدان) تێدا هاتووە:. . . بە رەسمی لە واشینتون باسی<<كۆمەڵگای دیموكراسی مەدەنی>>لە پاش روخاندنی رژێمی عیراق دەكەن. مەسعود بارزانی سەرۆكی پارتی دیموكراتی كوردستان بەشداری لەم كۆبوونەوە ناكات، لە هەمان كاتدا جەلال تالیبانی سەرۆكی یەكێتی نیشتیمانی كوردستان لە ئەنقەرە دابەزی و بەرەو واشینتون سەفەری كرد. تالەبانی لە ئەنقەرە تەسدیقی بوونی لەشكرێكی توركی زۆر لە باكوری عیراقدا كرد. رۆژنامەی ئۆزگر پۆلیتیك هەواڵێكی بلاوكردەوە بە پشتبەستن بەوانەی بە چاوی خۆیان بینیویانە، لە نێوان ١٦و١٩ یولی نزیكەی ١٠٠٠سەربازی تورك سنووری عیراقیان بەزاندووە و بە درێژایی رێگای كانی ماسی شوێنیان بۆ خۆیان دامەزراندووە. لەشكری تورك پێش ماوەیەك فرۆكەخانەی (بامرنی) چاكردووەتەوە و سەربازی ئەمریكی تێدایە.

رۆژنامەی (TAZ) لە ٨/٩وتارێكی بە ناوی (سەددام حوسێن: عیراق نابەزێ) بلاوكردەوە. لەم ووتارەدا باسی ووتاری سەددام دەكات بە یادی تێپەربوونی ١٤ساڵ بە سەر جەنگ لە گەڵ ئێران كە وتوویەتی"ئەگەر ئەمریكا هێرشەكەی بكا بە راست، ئەوا دەچێتە

ناو زبلخانەی مێژوو"هەروا ئەمتستی دەرکردووە بۆ زیندانییەکان و ئەوانەی سزای مەرگ دراون، سزاکەیان بووە بە زیندانی هەتاهەتایی.

هەردوولا خۆیان بۆ جەنگێکی ماڵوێرانکارانە ئامادە دەکەن، بە پێی بۆچوونی کریستیان گۆلا (ئەندامی نێت ویرکی ئاشتی کۆئۆپەراتیف لە بۆن) لە گفتوگۆی ئەمرۆی یونگە ڤێلت، لە وەلامی پرسیارێکدا دەلێت: بەداخەوە بەڵێ ئەو ترسە هەیە کە لە جەنگ لە دژی عیراق بۆمبای ئۆتۆمی بچوك بە کار بهێنرێت. . .

وەك دەبینین سەددام قسە شێتانەکانی خۆی دەکا بۆ گەرمکردنی گیانی نەتەوە و ئاین بۆ مسۆگەرکردنی دەسەلاتە لەرزیوەکەی، بوش هەنگاوی جیدیتری داناوە بۆ تاوانی جەنگ، وەلاتە عەرەبییەکان ئێستا رایدەگەیەنن کە دژی جەنگن و ئامادە نین تێدا بەشداری بکەن، بە تایبەتی ئوردن، بەلام بەشداری پاشاکەی لە کۆبوونەوەی واشینتون شوێنی پرسیاری و گومانە لە هەلویستیان، بەرژەوەندی تورکیا لە گەڵ جەنگەکەیەو خۆیی بۆ ئامادە کردووە، هەلویستی سەرکردایەتی هەردوو ئیدارەکەی کوردستان لە داوای روونکردنەوە لە بارەی شوێنی کێشەی کورد لە عیراقی پاش سەددام لە کۆبوونەوەی واشینتون و یەکەم جار ئامادەنەبوون لە بەشداری کردن و پاشان بەشداری مام جەلال لە کۆبوونەوەی ناوبراو، نیشانەی بێ متمانەییە بەو کۆبوونەوەیەو لە هەمان کاتدا نیشانەی راڕابوونە لە هەلویست وەرگرتنی روون و ئاشکرا.

پرسیارەکە ئەمەیە: لە ناو ئەم کێشمەکێشەدا، چی بە سەر ئەزموونی کوردستان دێ ؟ تورکیا چ پرۆژەیەك جێبەجێ دەکا؟ خەڵکی زەحمەتکێشی عیراق کام بەرە بۆ خۆی هەلدەبژێری لە نێوان بەرەی دەسەلاتێکی درندە، تیرۆری جەنگی ئەمریکی و ئۆپۆزیتسیونێکی پەرتەواز، چەپێکی بێ توانا؟

٢٠٠٢/٩/٨

جەنگ لە نێوان رۆشنبیرە ئەمریکی و ئەلمانییەکان!

لە واشینتون، رۆژی پێنجشەمە تێکستێك بلاوکرایەوە، لە لایەن ٦٦رۆشنبیری ئەمریکی ئیمزاکرابوو. لە ژێر ناوی ئیمزا–کەرەکان پرۆفیسۆری بەناوبانگی زانکۆکان و بەرێوەبەرانی چەندین ئینستیتوتی سیاسی، لەوانە سیناتۆری رابردوو دانیل پاتریك مۆینهان، بیرمەندی کۆمەلناسی ئەمیتای ئیسیونی، مێژووناس فرانسیس فوکویاما ("کۆتایی مێژوو") و پرۆفیسۆری زانکۆی هاڤارد سامۆئیل پ. هۆنتینگتۆن (جەنگی کلتورەکان) .

ئەم گروپە وەلامی نامەیەکی کراوەی کەسایەتی ئەلمانی دەدەنەوە کە لە ٢/٥ لە ژێر ناوی"جیهانێکی دادپەروەرانەو ئاشتی بەشێوەیەکی ترە"کە لە رۆژنامەی (فرانکفۆرتە روندشاو) بلاوکرابووەوە. ئەم نووسراوەیەی ئەلمانەکانیش وەلامی نووسینێکی ئەمریکییەکان بوو کە تێدا بەرگرییان لە جەنگی ئەنتی تیرۆری ئەمریکییەکان کرد و بە"دادوەر"یان ناوبرد.

لە یەکەم نامەی رۆشنبیرە ئەمریکییەکاندا کە هیچ ووشەیەکیان لە بارەی" کۆمەلکوژی"٤٠٠٠ئەفغانی تسیڤیل نەدۆراند، رۆشنبیرە ئەلمانییەکانیان بێدەنگ نەبوون. هەروا هیچ بەهایەکی گەردوونی رەواجدار نییە، بۆ بیانوهێنانەوە بۆ تۆلەسەندنەوەی کۆمەلکوژییەك وەك ١١/٩لە ئەمریکا بە کۆمەلکوژییەکی تر. لەوانەی ئیمزای ئەم نووسینەیانە کرد، شێکاری دەروونی هۆرست ئیبەرت–ریشتەر، تیۆلۆگ فریدریش شۆرلیمە، پرۆفیسۆری ریتۆریك ڤالتەر یەنس، پیتەر رویمکۆرف، شریستۆف هاین و گوینتەر فالراف.

ئەمریکییەکان دلساردبوونەوە لە بارەی هەلویستی برادەرە ئەلمانییەکان کە بە گشتی هیچ"هەلویستێکی رەوشتی بروا پێهێنەر) یان لە بارەی پرسیاری بەکارهێنانی زەبری چەك پیشان نەداوە. لە یەکەم مانیفێستیاندا کە سەردێڕی"لە پێناوی چیدا خەبات دەکەین" هەلگرتبوو، بەلگەیان لە بارەی بیرۆکەی کلاسیکی"جەنگی رەوا"هێنابوو. لە لای ئەلمانییەکان هیچ هەلویستێ وەرگرتنێك دەرناکەوێ.

. . .

"پرەنسیپی رەوشتێکی ئونیڤێرساڵ"

ئەمریکییەکان دەنووسن، تا ئێستا چوار بنچینە بۆ هەلویستی رەوشتیانەی رۆشنبیرەکان لەم بارەیەوە وەرگیراوە: پاسیڤیستەکان کە هەر فۆرمێکی جەنگ رەتدەکەنەوە، ریالیستەکان، لایەنە رەوشتییەکانی پشتی دەسەلات– و بە کارهێنانی بەکارناهێنن، لایەنگیرانی جەنگی پیرۆز، ئەو خوایە یا دەسەلاتێکی بالا دەکا بە بەرپرسیار لە بەرامبەر مردووەکان، و لایەنگیرانی"جەنگی روا"کە ئەمانیش لە جەنگدا بەدوای"پرەنسیپی رەوشتێکی جیهانی"دەکەون. بە گوێرەی ئەوە بریار دەدرێ، کەی بەکارهێنانی زەبری چەك لە باری

ڕەوشتەوە بیانووی هەیە. هەروا دەنووسن: ئەوە ڕەوشتێکی کوێرانەیە، بەراورد بکەن لە نێوان کوشتنی بێ مەبەستی تسیڤل بە بێ نیاز لە جەنگێکدا هۆی ڕەوای هەیەو ئامانجی سەربازەکانی ئەوەیە، زەرەری لە دەستدانی ژیانی تسیڤیل کەم بکەنەوە لە گەڵ کوشتنی تسیڤیل بە بەمەبەستەوە. . . لە لایەن تیرۆریستەکانەوە، کە بەرزترین ئامانجیان ئەوەیە، ژمارەی کوشتنی تسیڤیلەکان زیاد بکەن. (سەرچاوە دێر شبیگل، لە ئینتەرنێنەتەوە)

ئەم هەواڵە زۆر سەرەنجڕاکێش بوو، بۆیە ئەم پرسیارە هاتەئاراوە: ئایا ئیمزاکردنی مانیفێستی"لە پێناوی چی خەبات دەکەین" لە لایەن فۆکۆو هونتگینتۆنەوە، ڕێککەوتە؟

بێ گومان نەخێر، چونکە ئیمزاکەران بیانوو دەهێننەوە بۆ جەنگی ئەمریکی لە ئەفغانستان کە تەنها لە پێناوی نەوت و گازدا هاتە ئاراوەو خودی سەرمایە و حکومەتی ئەمریکی ئاگرخۆشکەرەکەی بوون.

خاوەنی"کۆتایی مێژوو" کۆتایی بە باسەکانی خۆیی هێنا، بەم نووسینەیش سەلماندی کە ڕۆشنبیری سیاسەت و (جەنگی ڕەوا، بەڵام بە شێوە و نیازە ئەمریکی) یەکانە.

کاتێ کۆمونیستەکان باسی جەنگی ڕەوای ژێردەستەکان دەکەن، هەموو ڕۆشنبیرەکانی جیهانی جەنگی ڕۆژانە و گلاسیکی سەرمایە، بە هەموو زمانەکان بەڵگە دەهێنن بۆ ئەوەی چینی کرێکاران و زەحمەتکێشان بەوە هەڵبخەڵەتێنن کە جەنگ، جەنگە و ڕەوا و ناڕەوای نییە. بەڵام کاتێ بە خۆیان تووشی پۆخڵەواتی سیاسەتی خۆیان دەبن، باسی لێوە دەکەن! دەبێ ئەوەش بڵێم کە زانا ئەڵمانەکانیش دەربڕی سیاسەت و بیری بۆگەنی جەرمان و هەروایش دەمیننەوە وەك بڵێی بەوە مەحکوم بوون، درێژە بە ڕێگای تایبەتی خۆیان بدەن: هایدگە بە بڕواوە بوو بە ئەندامی حزبی نازی، بەرگری لێ کرد، پرۆفیسۆری زانکۆی بەرەو سزای کوشتن برد. پاش لە ناوبردنی دەسەڵاتی نازییەت هەر بڕوای بە نازییەت هەبوو، تەنانەت لە سەر داخوازی برادەرەکانی (هێربەرت مارکۆزە و کارل یاسبەر) ئامادە نەبوو بۆ مەحکومکردنی نازییەت و کردەوەکانی. . . هتد.

هەڵویستی ڕۆشنبیرە ئەلمانییەکان لە خۆشەویستی بۆ ژیانێکی دادپەروەرانە سەرچاوەی نەگرتووە، بەڵکو لە ئەنتی ئەمەریکانیزمەوە.

ئەگەر ئەمڕۆ بڕوانین بە هەڵویستی ئەڵمانیا لە بارەی جەنگ، دەبینین، هەر لە چەکفرۆشەکانی گازی کیمیاوییەوە تا دەگاتە چەکساز و پیشەسازەکانی تر، لە نازییەکانەوە تا مویلەمان (لیبراڵەکان) و سۆسیال دیموکرات و باڵەکانی، سەوز و برێك لە چەپەکانیان دەبینین، بوون بە یەك بەرەی یەکگرتوو بۆ پشتیوانی لە سەددام!

ڕۆشنبیری شوعییەت لە دژی ڕۆشنبیری دەسەڵاتی باڵا دەست،

واتە نە سمپاتی و پشتگیریکردن لە دەسەڵاتی نەگریسی

بەعسی فاشیست و نە لە جەنگی ملهوڕانەی ئەمریکا!

٢٠٠٢/٨/١٠

تێبینی کوردستان نێت:

ئەم نووسینە بیروبۆچونی حاوەنەکەیەت، کوردستان نێت لە ناوەڕۆکەکەی بەرپرسیار نییە.

www.kurdistannet.org کوردستان نێت